

КЪТЕВА

ZЬМАНЕ КУРМАНЦI

BONA dERSXANA Selsja

Назаркър Н. ЧЕБДИ

МУСРА
НУКУМӘТЕ
ВӘШАН 1935

СЕКСИЯ
КЪТЕВЕ
КУРМАНЦА



1935

21

Зъ аже Комисариата Ronkaja Ermenistane hatjə qabul кыгън

1935

21

491.57-8

КЪТЕВА ЗЪМАНЕ КУРМАНЦИ

Bona dərsxana səsja

Çara dyda nəşyr dəvə

Hazırkıgъ H. ÇENDI

Təmürə Xellî Müradov
2 - oy Pereulok Füçika
dom 7, kv. 8
ERƏVAN - 375078 - USSR
Tel. 35.10.20 (mal) - 52.97.41 (kar)

NOSRA NYKYMƏTE—SEKSIA KЪTEBE KYRMANCA



272-72

1935

Redaktori kырън
A. Movsesjan
H. Mkrticjan
Çasъme Çelil
Red. tex. G. Zenijan
təmъz kыr M. Çəndi

Wekile glavlite S № 20 Nəşr № 3316 Təmbi № 527 Tiraz 4000

Nəşrxana hikymate



HINBA

HINBA

HINBA



Hin вън, hin вън, въ ёгити hin вън.

SƏLAM

„Hun ky dəzmale sor gredydn, pak bira xyəda xyəjî bəkyn, ky əw dəzmal ķıncə roza éjde hinyn.

Hun ky dəzmale sor gredydn, bəzan bən, ky əw bə xuna həzar-həzar əgita hatjə rəngkыrgne.

We dəzmale bə kybari gredydn, bəjraqa sorə kommunizme də dəste xyəda qəwin xyəj bəkyn“.

L. Kaganovic.



Въвън съркъре сақ и сламет, ешк
и сърфъназ.

HƏVALED HƏV

Əwə pəcuk bun: təfalək u pəşik,

Lə sər təxta əwana dylis.

Cəvneri evare dəbun, ky bavo be mal,

Bəlkı bə nane rəş əw ébur buna!

Bave təfel paləti dəkər u bərbanga səbə

Dəsu zavode, evara dəhatə mal:

Zə bo əwləde xüə kyrtol nən, tanı;

Təfel zi nivi—pari xüə u pəşia xüə dəkər.

Dərbazkəryň əv bu. Bavo zi jəkojəko,

Təşt dəxaft zə dər-zə kərəna dəwlətja:

Dəgot ky, əw təm terən, xəbate-le nakən,

„Internasional“ dəstəra-kürgi le gyhdar.

U dəgot kə, əwe hərçəm we bəşxylə,

Xun je bərezə, ky pariki dəstxə;

O wəstjali, zə halkəti—şəve də tarı,

Gyhdari wi dəkəryň təfal u pəşik wijal!!

Le rozəke; rokə sorə pır al u al,

Bavo nəsu, ida zavode,

Qəwl-qrar həbu tə dəgot nav cəva,

Bəşər le məqim u mərd bu əw nıha.

Gələk mərəv həbun ķuceda, mərəv,

Bəjraqə sor al, ńjd bu tə təre:

U ésvi nöll gylək gylane bu

Bəşəra bave də we, we roze.

O səbəke kygək ramusa,

Bave palə, təvəng də destda,

Cəved pəşike zi əwi radymusa

U bərəbər deri, be dəng u həs ledə...

Le z̄b s̄er şemike şunda vədərja,
Əwl̄ disa gədəng ramusa:
• Hun f̄ım d̄xkən-idl̄ wəxtə,
Əm hal haz̄r dəwlati d̄xkən”.

U rabu. Kuceda aḡr rəşandən,
Kuceda congvəda pale bav;
Əw dər kəm-ķıtmı b̄b əskər.
Kuceda congvəda pale bav!

Lexxystən... Bu qirinia bave,
Gylə d̄b singda bəzmar bubu,
U kəsəra wi kur u kəwgəri
Təfel u p̄ışike ci b̄b ci diar bu.

Bəzja, kyrke t̄fəl banzda kuceda,
P̄ışike pe-pe da pəj xyeje xye,
Le z̄b t̄anga s̄er wan zip̄ka sor məşja
O hərdy z̄i l̄b rəx bave palə həvra vələzjan.

Ida wan l̄b s̄er t̄əxta tyçar nəlistən,
D̄nya t̄əfəkuri ninbun, ky bavo be mal;
Əwaná, p̄ıcuk, p̄ıkok wəfat bun,
Le we, t̄ek t̄fələk u t̄ek p̄ışıkək!

DƏRBƏDARƏN

Ferik pioner bu, Şawo okt̄javıtyk. Hərdya zi d̄xuyərd:
t̄ek dərsxana səsjada bu, je d̄yne dərsxana jəkeda bu.

Wəxtək qəwəmi ky Şawoje okt̄javıtyk nəxyəş kət, əw
z̄b dərse xye şunda ma.

Gava ky cəndək kətə orte u Şawo bərə-bərə s̄er xye-
da hat, disa cu məktəbe.

Dəstəka pionera məktəbe spart Ferik, wəki əw cawa
brigadir bə dərbədari Şawo bədə hinkıq्यne.

Ysa zi bu.



Ferik cu bal Şawo u got:—

— Şawo çan, ty xəm u xljala məkşinə, zə alle dəstəka mə əz hatırmə çəm tə, ky qəwate bədm tə, tə zə
alie dərse dərbəz buji bədəm hazırlıq्यn.

Şəxyl hatə seri.

Myəqdərəki kında Şawo gəhiştə həvəle xyə. Əwi dəbə
mərd mərdanə dərse xyə hazırl dəkkyr, nav həvəle xyəda
dərs şəro dəkkyr.

Pəj we jəke, Ferik u Şawo mərəmək zi danın peşja
xyə: qrar kırlyn, ky bə dərbədari de u baye xyə nəxýendit
zi hin bəkkyr, wana zə nəxýenditie bədən dərxystyndə.

Gaya ky dərsdar, dəstəka pionera u oktyabrık ve jəka
hana həsjan: zəf şə bun.

Cəndəki döne pırsa hərdy həvəle dərbdar dəni bun
çəvata məktəbe.

Çəvate we roze Ferik u Şawoe pıscuk կыş қылып са-
wa dərbdar, əw hatın peşkeşkəlyən.

Pəj we jəke, çəvate disa bə dəngəkiva կыşкəlyən kү
notlani hərdy dərbdara vəxəbətyən. We salə gyndda tү
nəxüəndia nəhələn, nəxüəndia vədən hinkyrne.

EVARA KOLXOZE

Ro cu ava, bu evar,
Cunə hyndyr gə dəwar,
Şıvana pəz kəşand gyhera
Bərə-bara bərx u milja

Allkiva rençbəra,
Kələndi sər mülle wana,
Bə kən, əşq, laqyrda,
Tenə male zə zəvlja.

Le təqə-rəqa traktora
Cujin-hatınna həspa, kama
Hnəki zi bə maşina
Həv dərdəxən zə texa.

Sıqas xuəşə evara hayine,
Xəvata həvra kollektive,
Qə nə rəndə wəhidbun
Bə dəste təne naje həbun.

Ro cu ava, bu evar,
Cunə hyndyr gə dəwar,
Şıvana pəz kəşand gyhera
Bərə-bara bərx u mina.

ÇƏMİLƏ ZƏ MƏKTƏBE ŞUNDA NƏMA

Gyndəki kyrmançada məktəb hatə sazkırne. Dərsdar həvəle Çasım bu. Həvəle Çasım bə arıkarja şewre, nave həmu zare gyndn rəvisi. Əwi nave zara hılda ba xüəボغا hinbune. Aqrıje, ələmət da xəlqə gynd, ky zə 1-e ilune zare xüə bəşinən məktəbe.

Wi gyndida məktəb təzə dəhatə vəkərçyde: çara əwyı bu. Avaje məktəbe tynə bu. Wi caxı mala Çangır kыgып ciјe məktəbe, Çangır cawa kulak zə gynd raqəstand "bun.

Zə 1-e məha ilune zary hatın məktəbe.

We roze de u bave wan, zi bı wanra hat bun. Wana əwləde xüə dəbər hyndyre xeni.

Wan gyndja əmyre xüəda təzə rucke məktəbe dədi-tyıl. Ləma zi nav wanda zəf xəbərdan həbu, pırs, pırs-jar zə həvdy dəkkyarıp.

Bə gotəna həvəle Çasım, zarya gərəkə səbə-səbə bə-xüənda, məzynə ziğəvar evar.

Sər we jəke zi gəşkə şə bun. Əw neziki runıştəke məktəbe dəbun, dəste xüə, dədan қyteb, dəftər u qələma, cəve həv dənerin u əşebmajı paşda vədəkşjan.

Həma we dəmə həvəle Çasım net u mərəmə məktəbe bı wanra şırovəkər. Pəj gile xüə, əwi zə gyndja rəçə kyr ky zə hyndyre dərxane dəren, wəki bı şagırtara dərse dərbaz bıbbə.

Həvəle Çasım u zary manə hyndyre dərxane. Əwi neta dərse zarara got, dərəq hin·buna wanda jəko jəko təmi lı wan kyr.

Gyndi zi wi caxı dora məktəbe həv ćəvjan. Wana dəxəst bızan bujə, cıkká həvəle Çasım zare wanra cı qısse dəkə.

Həvəle Çasım şəxyle məktəbe hedi-hedi ani seri.

Zara səbə dxyənd, de u bave wana zi evar-evar.

Dərsxana éwlənda bist şagırt həbun. Zə wan şagırtapenç həb qız bun. Həvəle Çasım əw hər penç qız zi zo-rəke anin sər xyəndyne. De u bave wana nədəhəştiñ əw hərnə məktəbe, bəxşipnə.

Pira dəgot: — Qız cınpə hərən xyəndyne, qız gərəkemalda bəxəbətyən, cı ķare wan xyəndyne kətjə?

Şex dəgot: — Xyəndyń zə məra lazım nınə, nınə, gynəjə. Əgər kyrmanç hin bəbbən, əwana we xyrab bəbbən. Duri we xyəndyne hərən, ədətə kal u bava ynda məkən.

Gyndja zi zəf çara gyra wan dəkkyr, zare xyə nədəşandıñə məktəbe, peşja xyəndyña zara dəşgertyň.

Zara zi təma xyəndyne həldabun. Wana məktəb u dərsdare xyə həz dəkkyr. Şagırt zi gylje şex, məlla u mərve kəvn həvəle Çasımra dəgotıñ.

Çasım zi gyndda hərətüm çəvat dəkkyr. Kara xyəndyne-gyndijara dəgot. Dəgot dərəqə dəzəmənja şexda, pırs data-ni ky şex u məlla zə gynd bədən raqətandıñ.

2.

Wəxt hat bəhyri.

Zar bə sərfənjası dəhatıñ məktəbe, wana rənd dxyənd, dəstran, dəlistiñ.

Məha cırja peş bu. Şagırt dha hini qəjdə-qanune məktəbe bubun.

Rozekə dərsdar hat hyndyre dərsxane, dit ky kyr təne hətənə, kəc tynnəbun.

Kyra hers bə hers həvəra xəbər dədan. Wəxt ky dərsdar neziki wana bu: Həçlje dəh salı bərbb wı cu. Əwi

بۇ dəngəki nərm got: — Həval Çasım, Çəmiliə naje dərse, bave we nahelə.

— Съ?

Zara bû həvrâ got. — Çəmiliə kytanə.

— Ke kytajə?

Zara disa got. — Bave we. Çəmiliə zəf dəgrija. Əwe dxyəst zət məktəbe şunda nəminə, le bave we nəhişt, əwi Çəmiliə kytanə.

Həval Çasım pırs kyr. — Le qız dýne kanen?

— Əw zi nəhatən, de u bave wana zi cýv danə bave Çəmili, qize xüə nəşandən xüəndyne.

Pej wan gılıja dərsdar bû təhərəki dərs kytanə kyr u bû xüə bər bû şewra gynd cu.

Həval Çasım bû dəsti şewra gynd dýzmynə məktəbe gynəhkar kyr. Əw danə gertyne.

Zət we roze şunda Çəmilla qəmərə-bəzən býlynd dəst bû hinbuna xüə kyr. Pej we jəke Almast, Haçə Şére u Pərişan zi zət dərsa nədymən.

Çəmili dýgot: — Gava ky əz məzyn býbym, əze býbym dərsdar, əze qiza býdym hinkyrıne, wana zi zət tarystane býdym dərxystən.

DIDARA ÇƏZO

1.

Bərfa sərə Ələgəze zət pənçe roe dýbýrqlı, şəmal dýda.

U zət car alja xışə-xışa çəwke áve dýhatən. Əw zət sorda bərzer dýbəzjan.

Дъ nava heşnaje ejeda, nava kylike rəngawazida ko-ne rəş xuja dəkkyən. Əw kone Djuzkənde bun, kyrmanç cubun Ələgəze, wedere hewri bun.

Въ əşqək nəditi əm bərə-bərə nezik wan dəbun.

2.

Ro zi bъ məra dъhat, əm bъ həvra re dъcun. Əwe dъha zor nədъda mə, gərm şkəst bu u hərdəra henkajkə bъ gotъna tə bu.

Kon peşbəri mə bun. Kyrmança bъ kef u əşq mə dъnerin, səfətə wanə gəş bu.

Əm nəziki wan, bun.

Zъ səlama mə şunda, wana got: — Sər eáva, sər sə-rara ħatъnə mevane éziz.

— Mə dərəq gələ tıştidə xəbərda, zéf tışt həvra got u mъzul bun. Kyrmançe dora mə ky sal zəmana wəxte daşnək bəga nava hesirjeda bun: bъ pъr əşqi gyh dъdan sər xəbərdane, şa dəbun. Çahyle obe zi dora mə çvibun. Əwana zi dəng dъda de u bave xуə, zъ kən u əşqe éçsz nədъbuñ.

3.

Çəzoje Həso xəbər dъda. Mərvəki cur bu, zъ émtırda ançax sl salı, zъ bəzne navin bu. Kef bu, kybar bъ xə-bata xуəva. Koloz lъ səri bu, bъ forma kal u bava kъnç xуə wər kъrbu, runışt bu bâl mə, bərdəre kon u qъsə dъkkyr.

— Şəxyle məjî éwı əwə, ky tarşə xуə rəbd əydiñ xуəjkъrnye, zrare nədъnə wan.

Əwi xəbər dəlda dərəq hal wəxte kocərije, dərəq peş-dacun u kemasia. Mə zi bə əşq gyhdarja xəbərdanə wi-dəkçü.

Le dəngəki nəhyst..

— Çəzo ty xyəndji, haçə nə?

— Wələ na, əzi nəxəndi mə!

— Le ty cıra hin nabi?

Əwi be həmdi xyə mə pıheri u got:

— Əz cawa ylvania, əzi gynəkar nıňm, tınp hıd na-kınp. Kyrmançe dora mə zi bə cuk u məzynə xyəva gyh dədan sər pırs u çaba. Kętəb, dəftər u qələm, mə dani bun ser həşnaje, zare xyəndi neziki wana dəbun u kętəb vədəkçünp, zə wana jəki zi xyə bərra kyr u got: — Cıra mərəv tynə, tə hin ylvania. Əw Nado bu, zə darsxana səs-ja: bəra qiza tə, tə ylvania hinkırne, nə əw bə tınpa də-xunə.

Nado ja xyə kyr.

— Rastije tınp dərəq we jəkeda ty fıkır vədəkçü. Mınp zarutija xyəda zəf dəxast ylvania, le nə həştən, də gəli çımaét wəva éjanə ıdi...?

— Le xəbəre Nado duryştən. Əz həta pıha gərəke zə Didara qiza xyə hin buma u əze hin ylvania. Mınp guman həjə əme disa həv ylvania u wi caxi hun gərək Çəzoje Həso xyəndi ylvania...

— Wəki ysanə, Didarə gərəke tə ylvania hinkırne?

— Bəle, əz zənəm u zəf şamə.

Nado zi pera pera gazi qızı kyr: — Didarə, wərə mərəv gazi tə ylvania. Didarə hat. Əw qızəkə sər xyə bu, qəmər, bəzən zrav u zə əmərda 14 salı.

Əwe mərd mərdanə mə dıneri u jəko jəko çaba pırs-sa ictionary. Nadoje pioner hər təst wera got u pəj gotına

wi, Didara Çəzo çab da: -- Əz həzərəm, əz xüəndi mə u
dəjndarəm de u bave xüə zi bədəm hənkərne, tən zu-
da əw mərəm dan bu, le nədəhat şeri

— Mevaned əziz, bə կ्यeb dəftəre wəva əze bave
xüə hin bəkəm...

Əwe şəxyle xüə nivci nəhəşt. Banz da, cu ava xüə
ani u pera-pera zəvəri, hat çəm bave. Կ्यeb həlda dəs-
te xüə u bə dyləki şə nave կ्यebə xüənd. »Bərb əməre
təzə.«

Çəzo şabu, kənja u dəste xüə bər sər pore dərsdara
xüə əziz.

Didare dəst bə xüəndyne kyr, xüənd: —

Oso, Oso, Oso... rabə, Əmo rabə, rakə, Oso zu zu
rakə.

Əwe kətəb neziki bave kyr u got: —

— Də əm bə həvra bəwəklilənp. Çəzo կ्यebə pıheri
u տılja xüə da bəqətara xəbəra.

Wana bə həvra dəwəkland: —

Oso, Oso, Oso, Oso...

— Əze hərtəm bəxşipəm, wəxtə xüə ruc nəkəm, əze
bəxşipəm, ky xüəndyne zapıbəm. Didara tənə euk bəra
çéve tən vəkə, zə şəvərəşə dərbazi ronaje bəkə. Bəra
əw tən hin bəkə, əz hin bəbəm, ky zə həval-hogəra
şunda nəməni, ky zə cekyrna sosializme dəha fəm
bəkəm...

Didare dəgot: — Bave tən həmin we hin bəbə, əze
wi hin bəkəm, tən cawa got, əze dja xüə zi hin bəkəm.
Le çəm mə xen zə de u bave tən həla he gələk nə-
xüəndi hənə, əze bəxəbətəm wana zi bədəm hinkərne.

Əw zə şabune lap soro-moro bubu.

— Əwana zl jərəke hin bəbbən, zv bona wana mə kъteb dəftər u qələm anjə.

Nado dəgot: — Əz zi we wana bədəm hinkyrne.

Didare dəgot: — Əze zəna bədəm hinkyrne. Nado zl bəra կoma məzna bədə xyəndyne, hun ysa qajlninb? bə şabun əwe gile xyə dy çar kyr.

— Əz zi we bədəm hinkyrne.

— Əz dəkazymb hin bəbbəm.

Gışka həvra dəgot. Le Çəzo, Çəzo, əwi səre xyə kuta bu bər xyə, lə կъtebe dəneri u dəxvənd: — “Oso, Oso, Oso, Oso”.

4.

Əsər bu, ro bərə-bərə dəsu ava. Mə xəbata xyə kytakyr bu, əm dəcun, le Didara qəmərə bəzn zrav zəbira mə nədəsu.

Mən dyle xyəda dəgot: — Didarə, gər bə, məzən bə, hin bə, — zəped dora xyə zə tari-taristane dərxə. Əze dərəq təda bə pəvisəm u vezəm... Bəra tav lə tə xə, dyle tə şə bəkə ky zə tə dəre cekyrdara sərxyə, ky ty bəkarbi bə aqı u zənde xyəva sosializme təv mə cekil.

Didara Çəzo, bə xatyre tə.

H A V I N

Havinə, xyəş havinə,
Kolxozvan zəvja dəcində,
Traktora dəxəbətinə;
Hasıläte sər həv tlinə.

272-72

Gərma havine kınə, kınə,
Tav zə zorda dəqəzlinə,
Kolxozyan dəkə-dəcincə
Zə gərme ty açəzbuna wi tyninə.



Qira qira təjr u tıjanə,
Pəz dəcerə sər hesujanə,
Şəvan zə dənge wani kərrə,
Blur ənlijə, dəng le nake.

Havinə, xyəş havjnə,
Kolxozyan zəvja dəcincə.
Traktora dəxəbətinə,
Haslətə sər həv tınə.

NECIRVANE DƏRƏWIN .

Zə bujına de u bave xyə, roke əm rabun,, bə penç
şəş mərva, bə şur u təvəng əm cunə necirvanije. Ka-
din bu, Hjudin bu, Catin bu, Matin bu, bave mən bu, əz



bum, əm cun, cija u gəlijara əm duz cun, kedəre ky
necir həbu, əm kər-kər cun, kedəre tırs bu, əm quz
bə quz cun..

Əm cun, cun, zəf, hərke həndik, çarake zi mə se-
gol dıtn dydy zija, jəkeda zi av qət tynəbu. Jək zi, əre,
mə pıheri, wəki əve gola be avda sovəkarije dəkən,
dəkən, qırın se wərdəke səpi, dydy mırar bujinə, jək zi
saxninə.

- Hadi, bədə, ha, bədə.
- Əre tıvənga mən tynə.
- Hjudi, bədə ha, bədə.
- Ja məzi tynə.
- Cati.. Mati..
- Ja məzi tynə.
- Le əm cəwa bəkən...?

Dəste bave mənda kən u dərez, zərav u qalən, da-
rək həbu, lə ru gərt pışan danı, jək zi tıvəng, saxe ky-
agv kyr... əwi agv kyr, mən le xyst, ky mən lexyst,
wa vələzija—hər mələki wi rencə gaz u niv...

- Kera mən tylə.
- Hjudi, ty...
- Ja məzi tynə.
- Cati, Mati...
- Kera məzi tynə.
- Le əm cəwa bəkən....

Kera bave mənzi həjə, lu tuz nin bu. Əva kera be-
dəv mən kışand. Hadi şərzi kyr, pıkar bu, Hjudi şərzi
kyr, pıkar bu, Cati pıkar bu, Mati pıkar bu, bave məzit
pıkarbu, mən kışand şərzi kyr, mən şərzi kyr, avit ali-
kl, wərdək nəbezə,—gameşəke bezə. Hadi pısto kyr,

пъкарбу, Hjudi, ръшто кър, пъкарбу, Catи пъкарку, Mat пъкар bu, bave тъзи пъкар bu, тън ръшто кър, тън ръшто кър, əм cun.

Əm cun, cun, əm гъhiş! ən, çıki, jək zi mə se gynd dit, çıjiye dyda qə xyja nə dəkkyr, jəkida zi qə ava tynəbu. Əvi gynde nə avada əm vi ali gərijan, wi ali gərijan, mə malek dit, teda zi se pirb, dydy məri bun, dəve jəkeda zi bin tynəbu.

— Lawukro, mə got,—wərən əm zə wərdəka pəlavə sekyp. Əva pirbka be tyh cul vi ali gərija, wi ali gərija, niv həb bərənç dit, se sitb, dydy qyl, jəkzi qə bəni tynəbu, mə av təzi van, sitb be bəni kъr, mə wərdək u bərənç zi avite, mə zəf kəland. Kəlija, kəlija, goşt u bərtynç cun, av ma.

Зъ neeire mərije bırci hatın, əm kətən sər, mə xar, mə xar, mə xar, nəcəve mə təst dit, nəzəl təst cu dəve mə.

ƏM Zİ DƏXUNЬN

Xyəndəna mə ronəjə, frəjə
Ulme mə zəf zedəjə,
Cekxra sosializme lə bər məjə
Dəwrana mə, dəwrənəkə təzəjə.

Xyəndəna mə xüəşə, əşqə,
Əm bə həvra dəxunyan təfaqə.
Əm dəxunyan bə zəmane dejə,
Əm zu bıghizbən gotvna şewrejə.

Zýmane møj lal vəbu,
Xəbatci həmu təv şə bun,
Mýle məji gredaji aza bu
Dəwrana kəvn ynda bu.

Q Y L Ə N G

Rəx çəmtçyme hellnək qyılınga həbu:— dy çuçək, de-
u bave wana wedəre dəman.

Roke təştək sere çuçkəki qəsədi. Zare gynd rozəke-
wi çuçkə qəwəmin, wana çuçək gərt, kırə torpə u bırg-
fırotən baqvanəki.

Baqvan zi təjrədə zəf həz dəkər. Əwi çuçke qyılıng.
zə dəst zara gərt, stənd. Çuçək bırg male bona kədiky-
ne. Baqvan bı nan, həba u təştənə majtna qyılınge, xüə-
xyəj dəkər.


Çuçke qyılıng zə qızqançka həz dəkər, əwi qızqançk-
dəxar.

Çuçək zutırke kədi bu, ədi nədətərsia, ədi xüə vənə-
dəşart. Dədgərja, dəda pəj əaqvan u zara, du wanana də-
cu. Wana zi nan dədan wi, nave wi danın Qyılıngo. Çu-
çək roz bı roz ojine təzə dəkər. Əwi dəlist, rüdənəşt,
pışkeva dəbəzja, səri dəda mərva u éçəbe dəne dəkər.

2.

Qyılıngo zəf zu gəhişt, məzən bu. Əwi dəst bı nəsi-
tie kər, rəhəti nədəda ty kəsi. Nan dərəvənd, av dəret;
neziki təxtə dəbu, pe nykyle xüə ledəxəst u dəkər-
rəqə-rəq.

Qrar hatə dənине, ky ci ware Qyılıngo ls həwşeda cekyn.



Həwşa baqvan məzbyn bu. Həwşeda mırışk, qaz wərdək pəşik u kicsık dəman, çie wana wedəre bu.

Dəre təwle u gome zi lə alje həwşə vədəbun: ga, cələk, həsp u pəz lə wandərəda xüej dəkçəyin.

3.

Qylango nava həwşeda zi nésiti dəkçər. Bə mərd-mər-danə nav hawşeda dəgərja, zə ty təsti xof nədəkçər.

Qylango nava həwşeda dəceria, dəda pəj mırışka, zə təsta qaz u wərdəkə av dəret u éçebnə majin dəkçər.

Gava ky dika həvra şər dəkçər, əw dəghiştə hərdyə u pera-pera əw zə həvdy vədəqətand, bəri wana dəda, nədəhəst bə həvra şər bəkçərana.

Əwi qəjdə, qanun həz dəkçər.

Səki baqvan həbu. Səki nés bu. Nave wi danibun Cemberlen, əwi bəri təjrəda dəda, həjwan zə wi vədəkçəşjan u duri wi dəcun.

Le Qylango z̄b wi nədxtysla. Zéf çara h̄ela əwi bəri Cemberlen d̄bda: pe nykyle xyə ledəxyst u z̄b we j̄eke Cemterlen kərro-kərr d̄zvüri çie xyə, bər Qylango d̄hatə rae, b̄b Qylango p̄kar du.

4.

Çarəke zarya gotyn.—Qylango hini f̄rine bujə, f̄ri sər xəni, d̄bbək lap b̄fərə zl.

Wəxt hat dabərl. Qylango d̄ha dur d̄fərl. Dəsu həjlo çie bostana, z̄b nava bostana rəwyl d̄gərt. Çara zi dəsu nava çəmtçyme, (lile) wedəre bəq d̄gərt u b̄v vi çurəji xyəra wəxt-wəxt səjrangə d̄kъr.

5.

Paize təjrəda kāra xyə d̄kъr ərəbə cujine. Əwana we b̄scuna bərəbə bəri-bəristana.

Əwyl həçhəçk (duməqəsk) f̄rin. Pəj wana rəşelə t̄vdira xyə d̄dit. Wana b̄b çučke xyəva nava həweda səjrangə d̄kъrgn, nav həweda d̄cun-d̄hatyn. Dəstəran.

Aqrije, əw zi cun.

Rozəkə məha cırja peş bu. We roze çerga qylingga l̄s nəva həweda xyəja k̄y. Əw panzdəh həb bun. Hətyn neziki beq bun u b̄b dəngəki şiryn k̄ryp qırın. Qylango gava əw dityn l̄s wana d̄neri, cəve wi t̄yme l̄s wana bu. Gava ky qyläng hətyn, cun, z̄b bər cəve wi ynda bun, əw fətli' sər xyəda hat. Əwi pəre xyə vəkъr u nav həweda f̄ri. Wəxte f̄rine pərwandə d̄bda xyə, bərzer d̄hat, nışkeva b̄lynd d̄bu u disa d̄hat çiye xyəda d̄səkynl.

Səbbətəra dən disa rəfa qyılınga xüəja kyr. Wi caxi Qyılıngo xen zəb fırine, dəng zı da wana. Dıkkərə qırın. Sər we jəke baqvan səre xüə hərtəm dəhəzand u dəgot: — Əz dətərsəm Qyılıngoje tən bıfırə, hərə bıghizə həval hogyre xüə.

Cotəna wi qəwmə.

Çarəke, rəfa qyılınga disa xüəjikçyən, wana zəb durva dıkkərə gazi, qırə-qira wana bu.

Wi wəxti Qyılıngo zəb sər xeni fırı, kətə du wanana, le nəğhiştə wana, cımk əwana zəf bılynd dəfərjan, le Qyılıngo pəmz.

Nışkeva Qyılıngo zəvəri, pəja dəbu, dəhatə xare. Hatə dora bosten, cənd fətyəl danə xüə u disa nışkeva zor də pəre xüə bılynd bu. Bılynd bu u gəhiştə rəfa qyılınga.

Gava ky əw ghiştə həvale xüə, zarya kygə qyrin: — Qyılıngo, ty bəxer həri, wəxte bəbare disa mə bıqəsədi, xüəjikçəna mə bir məki.

Həma we dəme Səlime nəh sail zəb həvala pırsi, əwi got: — Gəlo qyılıng łyda dıcsın?

Wi caxi həvaləki zera got: — Qyılıng zəf bılynd dəfərən. Əwana nıha dıcsın bərbə bəristana. Əwana sər wəlat, duzbstana, qumystana, bəsta, gəlia, avara dəfərən, həta ky dəghizən tıskane xüə. Əwana pəja dəbən çie bəristane, lə ky qamış, gihe bəzən bılynd u cajır-ciman, hənə. Lə we dəmənən, həta ky çəm mə bıhar vədəbə, gərmi dıkəvə ərde, əw zı wan caxa disa dəzvərən bal mə.

ZƏVİE KOLXOZE MƏ

Zəvie kolxoze mə,
Traktor rakırjə:
Kolxoz iro notla bér
Vəbujə, həsin bujə.

Zəvie kolxoze mə,
Əkəne rəng-rəng təzlija,
Sımyle gənəmə sor,
Bə həbun təzli bujə.

Dəhəzən sımyle sor,
U vəbunə gyle sor,
Şajı u əşqa vi wəxti
Zəvie kolxoz gyl danə.

BİSTUŞƏŞ KOMMUNAR

Zə béra Kaspie nə awqa dur,
Çiki təwərə xali, qumystan,
Bə dəste sınpfa nəjaryn,
Le hatın kyştən bistuşəş kommunar.

Əwə həndək bun, dəzmən pır.
Bistuşəş bun; kommunar,
Sal u zəman xrab bu;
Dəzmən zi bə dəlk u pır bun.

Əw kommunare Bakue bun,
Peşikare pale Zakavkaze,
Zə bo wana şərkəryn, u kətən



Bər dəzməne bə sileh u pırg
Bistuşəş kommunar.

Əw nıha hənə, xya dəmīnən,
Də nav dyle həmu palada,
Kıryna wan ma, şewr mə həjə
Bə xuna wan zi dənja we sorbə.

KYRE MЬN

Kyre тъні бәдәw бѣhara тъnә gyldajl
Ty mәzъn dѣbi bъn t va  ewr e  z lal,
B zъn d k shini b  şaji u be x m,
Ty qocaxe s be, s erdare тъnі b  gyman.

Le z  w late m  d r, l  c je ba q ,
He h n  g l k zare mina t  b d w,
U bona wan g l k p l  u gyndi
S r d k n, wana aza k n z  zy mkara,
 w h vale t  he b langaz u be t renz n,
U l  wedere he b rf , z v stan  c t n ,
H la  w na s rmedan n be l bas u bem das
D zin k sibijeda t , b rci u t z .

T me  ur   ur , k lp c  ş waq
U b hare b  gyl bona wana n q n,
 wana d g r n,  ashbujl m t l,
Minani e ima be  ylm, be x n d n.

Kyre тъnі b d w, b hara тъn  gyldajl
Zut re w ra z  we b v  s r,
Zut re w ra z  x ne brez 
Bona azaja p la we b v  d w doz.

Bona wan z  we b ynd b 
Oktjabra t z , c wa ky ja m ,
We b br  d ste zy mkare zyr 
B v  azaji bona p la u gyndija.

U wi caxi  w na minani t 
We  ylam b stren u b k n şaji,
We minani m  b x n t n z r
C k n sosializm b   sq u şaji.

ZƏVJA XYƏNDƏNXANIJE

1.

Məmə şagyrte xyəndənxuənje bu. 10-12 salı bu. 1928 s. buvu pioner.

Sve bəbhara zu dəst cəvə xyə dışuşt, téştja xyə dəxar bə həvale xyərə dcu zəvja xyəndənxanı.

Hər sal zəvja fonda xyəndənxanije, dərsdare wən, neziki niv hektar xyəli dəda xyəndkara, pera çurə-çurə toxyme rənçare, həbe nan, bəkla dədae, bona cervandıne.

Şagyrta bə sre dcun məqatı zəvja xyəndənxuənje dəvun, le Məmə qə xyə nədhevşənd bona xəvate.

Pionera xəvata xyə nav xyəda parə vəkrəbun, je zəvi bostan av dədan, je nav bostan rənçara zədə dəsən, hənəfəka zi kəvər xəşyər cəgil dəkrən, əwana bə kollektivi dəxənvətin.

Həwasa Məmə dəha rər bu, wa gələki zi dəxənvəti.

Əw cənd roz bu, wana xəvata xyə xlaz kərbun.

Niv hektar kərəbun se dərəça, çık je həbe nanra, dərəçək bona bostanbu, jadəne bona çure gəhije, peşda bona kultura gəhije.

Pionera, xyəndkara, xəvata xyə xlaz kərbun, şa dəbun, hivja kara zəvja xyə bun, hivja bostan bun, cəka kənge çurrə-çurrə rənçarr we bata, bona xyəndkara xyəndənxanije nişani gyndja dana, wəki mərifəta wana həjə, əwana dkarən kare bədən de y bave xyə, bədən kolxoza gynde xyə, wəki şagrte xyəndənxanije dəxənvətin, wəki xyəndənna wana u xəvat həvra gredajnə.

Havin bu, məha Tirmə.

Rozə gərm bun, palə téna krasa dəxəvətin, şrrina
xyidane mina dlope barane zər énija wana dbəzin érde,
dəxəvətin, gəhija dədrutən.

Wan roza kəsəki be xəvat tynəbu, bin, dəhəzja, xoza-
na kolxozeda palə rrez buvun, şıngina kələndije wana bun.

Aliki cəqə-cəqə maşına gəhiye, dcu dhat gəhja ləs də-
kər, həm zər dədrut, ja dən tərtəx dəkər, pala zər dəkə-
rən həgul, dəkəşəndən.

Qız u buka xüə dəmtəmtəlaşən, fravınə xəvatclja
dəbrən.

Naha lazəm bu, wəki gəhiye xyəndənxanije zi bdruta-
na, cımkı dəha qifar, kət u gəhiye dəne gəhəştəbu.

Le dəpət çəhe kylati heşin dəkər, hərtəm xyşəxyşa
pəleke kartola, pivaza, lobja u bəkla bu.

Təmam bılsın buvun.

Le qəwata şagyrtə nədgəhişte, wəki gəhiya dəbrutana,
ke we bdruta. Məmə sədre şewəra xyəndəkare xyəndənx-
anije bu, gazi xyndkara u pionera kər, gəşk topı sər
həv bun. Wana gərəke hər pırsək rast bkrna, cawa bəkən,
wəki gəhiye xye bədən cnine. Səva gəhja həşk nəvə, nə-
waşə.

Məmə çvat vəkər, got,—Gəli həvala, hun gəşk bəre
éwyəl tərbə, be qalməqalm rrubən. Gəşk runıştən.

Məmə got Hun zapən, isal mə cqa zəmət zəvja
xyəndənxanijera dit, əm cqası sər xəvətin, —dəha qəz na-
vezət mə cə xəvat kər.

Naha gəhiştijə, kəs tynə bəsnə, əm nkarən kələndije
bəkəşinən, hər əm dkarən trməxəbən, yssa nınə?

— Bele, rastə, dəng da xyəndkara.

— Gərək naha əm ysa bəkən, wəki xəvata mə bə-harda kır bə səd sələfi əm kare ze bəvinən, xəvata mə nəcə badılhəwa, əm karışın fonda xyəndəxanija xüə bol bəkn.

— Bira wəjə, bıhare wəxtə dərsdare mə dıgot,— Gərək əm yssə bəkn, wəki təmərja pəre xyəndəxanije əm karışın bədəhiniş şəşbt — həvəst manat pərə, karışın avajki pak sekən bona zarry hərrin paki bəxşin, dənerrin glije dərsdare mə məra cqa rakən, əw qara mə dəxazə. Gərək əm bə sərkarja yzəka komunista, komso-mola u dərsdare xüə bəxənütün. Le bira wəjə, wəxtə xə-vate səjdae mə zi bə məra dəxənütü.

— Yssanə zi, nəhija məzi we կoməke bədə mə, se-krna avaje xyəndəxanije we be seri, zə nav çvate Qaso kığıqə qazi.

— Əmərike Ətar got: — Əmr həjə əz xəvərdəm?

— Bezə.

— Əz wa dəvəzəm, gərək əm fədhateda (protokoleda) bənəvisən, iro zi, çvata yzəka komsomola u kolxoza gynde mə we təv be kığne, əm bənəvisən, wəki rraca mə həjə, gərək hun ali mə bəkn, bona əm zrare nəkənün, wəxteda xyəra bəşnən, əm xyəndkar zi trmxə bəkn, ky-takən.

— Yssanə, yssanə, gışka həvra dəng da.

Məmə got, — əz zi sər wi glimə. Gışka sər glije Əmə-rike dəste xüə bənd kığın.

Pəşə əw gəli zə nəqətka fədhate dərخəstən, şandən yzəka kommunistara.

Svətre yzəká komçahyla, kommunista, kolxoze bə ma-şına, kelendija hatın nav zəvije, emane 20 dəq- cən, trmxə kırın, kırın həgul, $1\frac{1}{2}$ ərəbə gəhja ze drun.

Хүөндкара, дөрсдара rразиљхја хуё дана вана, өван бъ өшq и кылам вөгөрjan cун сэр șыхyle хуё.

Evar bu.

Sveda hela Meme пәскубу мала хуё.

Hersa de u bave Meme гөлөкі hatыбу, wəxta Meme дәрда cu, pera кыръп şәr.

Gəwre got, — ty ve sveda kyda cuji, le ty navezi de u bave тъп wəhidyn, əz пъкашт bхəntъп.

— Meme got, — Le dae, ty yssä dvezi nə zəvja хуё н дънханиje zi wəhidə, Gəwre kənja.

— Axъr гъhiштъбу, ху мә пәдьхьст be xydj, ax dae çan...

— Съ.

— Съ...съ — дъха съ.. Xəvata хүөндънханиje u kolxoze zéf хүөшө, həvra xəvate paktъr tъst tynə, nive рүрре pe машина дъхөвтъп, kara wana zi zéf рүrrə, rъhətja wana zi həjə dae çan, wəki hun gyra тъп дъкъп, гyllje kulak Həso u je дъне пәкъп sere хуё, əm zi bкөнъп kolxoza gynde mә.

Ja rrast, Meme zuda de u bave xyeda kətъbu, bona kolxoze.

Meme brçibu, de nan dae, Meme hъм nан дъхар, hъм zi şirət dja хуё дъкъг.

— Cənd rroze дъне şunda, mala bave Meme zi təv kolxoze дъхəвти. Kətъbu kolxoze.

4.

Paiz bu.

Rroze kын bun.

Bostane хүөндханida çurə-çurə рүңçar гъhiшт bun, съ? bxazi tynə bu.

Pivaz, kartol, gzer, kələm, lobi, bakla, səlq u pıncə
re dñe.

Hərci rrakrne bu, bə sərkarja Məmə rrakyrn, le kə-
ləm, səlq gərəke dərəng rrakyna.

Qara bostan nive pıre dan kooperativ, je dñe zi
pari sər həvəkçiyən, qara kəda lawuka bol bu, bol zi pərə
zə koope stəndən, kığın təv fonda xəndəxanije. Gynid
ja zi dəgotyn, — Əfərəm şagyrte xəndəxanija məra, wə-
na isal cıqa kar zə bostan, haldan, lazıtmə əm zi yssa
hərsal bostanı bəinən.

K A R Ь K

Bəzənək dəbə meşəki կurda. Karkək weə bədəw hə
bu. Karke hər ro malda dəhələ, xəəzl dəcə cere, dəcerə
u evare cıčeke we təzi te mal, te mal. Dəri dykytə u də-
kə təkə-tək, gazi dəkə.

Karka rəş'

Əzizə dələl

Əz geriamə cija bə cija,

Mən şir anijə bona tə,

Dəri vəkə əz bemə hyndyr,

Şirin-şirin şir bədəm tə,

Karka rəş,

Əzizə dələl.

Karkək pera pera banzdədə, dəri vədəkə. De cıče
dəbə we u disa dəcə cere.

Əva gışk gyr dəziva dəbbinə. Evarəke zə bəzəne bəre
te, dəri dykytə u bə dənge xəjli qalın dəkə gazi.

Karka rəş,
Óziza dəlal,
Əz gəriamə cija bъ cija,
Mын şir anije bona tə,
Dəri vəkə əz bemə hyndyr,
Şirin şirin şir bъdым tə
Karka rəş
Óziza dəlal.

Karъk dъbhe u çave dъdə... əw ty kij! tə naz na-
kъm, dija myn ysa gazi naķə. dənge we zъrav u şırinə.
Dənge tə qaļnə u hъşk. dəri əz və naķъm... əz tə na-
haxъm... U gyr dur dъkəvə, dъcə. Dija we te, dəri dъ-
kytə.

Karka rəş,
Óziza dəlal
Əz gəriamə cija bъ cija,
Mын şir anije bona tə,
Dəri vəkə, əz bemə hyndyr,
Şirin şirin şir bъdым tə,
Karka rəş,
Óziza dəlal.

Karъk dəri vədъkə, съсък dyxyə u dera dъbeze.
— Dae zani съ bu? hъneki peş jək hat, dəri kyta u
gazi dъkъr.


Karka rəş,
Óziza dəlal.

Dъgot dəri vəkə. Dənge we ysa qaļnbu. Əz ysa tъr-
slam, ysa tъrsiam... myn dəri vənəkъr, myn got naħazъn
hərə...

— W'a, w'a, w'a, wa, rəşk çan, cъ baş bujıə, wəki
tə vənəkərijə, — de bъ tъrs gote — əw gyr bujıə, hatijə
wəki tə bъ xyə. Çarəkə dъne zi, wəki be, vənəklı, bezə
hərə, Jane na dija mъn we be, tə bykyzə styrije xyə
tuzva.

P A I Z

Paizə, xyəş paizə
Wəxte cujina tər utujanə,
Qırına dənge qylınga,
Səwta qazanə.



Koc dagərjanə,
Gynd avanə,
Fikina şıvin dəştanə,
Bar u bara kavırr u mljanə.

Horovela kolxozvanə,
Zəvja radıkə carnəkkalə,
Şovə məzbyn, şovə rəş,
Əşq u şaja xəvatcijanə.

Paizə, xyəş paizə,
Wəxta cujina təjr u tijanə.
Qırına dənge qylıngā,
Səwta qazanə.



OKTJABR

(Kılama kolxozvana)

Oh, Oktjabr! Oktjabr!

Rıng-rıngına tə

Dyle mə şa kyr.

Əmə nəaza bun;

Tə aza kyr.

Əmə fəqir bun;

Dəvləmənd kyr.

Əmə azanə, Oktjabr!

Əmə xyə şanə, əmə qəwat

Əmən hər tışt, Oktjabr!

Oh, Oktjabr! Oktjabr!
Rъng-rъngina t 
Dyle m  sha k r.

M A L A T   Z  

1.

Sh t dydy bu.

F rid  z  m kt be d hat mal. Gava ky  w d hat  mal, ditky avaje r x wani xrab  h ld sin n u k vr  d ne t n n  una wi.

 we z  h vala x p r rs k r:— Ve male c ra h ld sin n?

H vale zi kybar-kybar gote.— C m  ty nabini, n  m la t z  c d k n.

— Le c qas zu?

— Le c wa,  wana we mala p la c v k n.

— Bona m ?

— C ra we bona w  b ?

F ride  ab da.— Bave t n  d got, zut rke we mala t z  z  bona m  c v k n,  me z  vi avaje k vn d ren.

— Le mala m  r nd ...

F rid  neziki f rqune bu:

—  we got  pa ki  ah :— H val,  wikk v r  ty cawa s v k h ld di, datini, g lo k v r gran n n ?

— Qizka d l l , c ra b  wi t h ri  c ebmaj  s k n j , pa n  b re x p weda k r u xudana s r c ve x p pe d z ma de t m zk r.

— Le cawa?  w k v r c ra c wan ?

—  va,  va k v re  rtik-tufej .

- Өrtik tuf!
- Bəle, Өrtik-tuf, kəvüre səvükə.
- Zə kedere tıñp?
- Nızzani? Əvi kəvüri zə alie bazare Leninqakan e tıñp.
- Əw cawanə? Wəki ysa səvükə.
- Paiə gote. Myn zəfi məda xəbərdane, wəxte myn tıñpə, bəhələ əz xəbata xuə łykkət. Dərəq Өrtik-tufeda təgərəke zuda zanlıbuja, dərəq weda կътебада zi dıçvisıñ.
- Le həta nıha myn dərəq weda ty tıst pızan bu?
- Də hərə məkətəbe, zə dərsdare bəryrsə, əwe hər tıstlı təra şrovəkə.
- Fırıdə paşda zəvüri. Neziki Şamyl bu, gote:—Şamyl, ty zani əva cə kəvürgə?
- Na, əz zi nızanıñ.

2.

Wəxte şive, Fırıdə zə bre xuə məzyn pırsı; — Sjabənd, ty zani dərəq kəvüre Өrtik-tufe, hane na?

— Wi kəvüre səvükranı (rəng kylilk), əwe tıñp pəşbəri mala mə.

— Bəle, həma dərəqa widanə.

— Əw kəvürlə səvükə. Zə wi kəvürlə avaje baş cedəkyn. Əwi kəvürlə əm dışınp wəlate dərəkə, dıfıroşın.

Fırıdə hər ro pəj dərsa dıhatə çəm avaji dısekiñi, dına xuə dıdae, ky avaje xırabə cawa hatə hıldan u je təzə cawa bılynd dıbbı. Əwe zanlı bu, ky nava se—carrəkida avaji we hazır bə u mala wan zi we bıgyhezınlı wedere. Əwe xəbata dolave dıneri,

Dolave zə zerda bıqqəwata dinamo kəvürlə bılyndıkyı həjlo qate zorıñ. Bira weda bu ky bəre palə kəvürlə u hə-

ri bъ pъst dъbъryн zore, wana cәtni dъkъşand, le nъha dinamo u dolav dәwsa wana dъxәbъtә, xәbata wana he-sa bubu.

3.

Zъ we rоze hәjst mәh hatыn cun.

Lъ cie mala xъrabә jekә tәzә hat сekъryн. Өw mal cärqati bu; bъ pәnçәrә, hәwş u goz bu.

Otaxәkә rъnd zi dabun bave Fride. Kef-kefa Fъride bu. Fъridә hәrtъmrudъnъst bәr pәnçәre u lъ hatыn cuna xәlqe dъneri.

Roke zi, gava әwe қытеб dъxyәnd, dәrsdara mәkтәba we, zъ bъn pәnçәra wanra hat dәrbaz bu, әwe Fъridә dit.

Got:—Fъridә, hun vra dъminъn?

— Bәle, hәvala Hъsrәt.

— Otaxәkә zéfә rъndә.

— Bәle otax zéf başә. Bave тъn dъbezә:—Өz pale si sali mә, otaxa ha тъn émyre xyәda nәdit bu u teda runenъst bum.

NӘŞRXANA MӘ

Nәşrxana mә tәşurә
Mina aşe aqyr furә-furә,
Nәşrxanakә ylm u sijesetija kurә,
Zъ bәr te nәşyre xyәndыna hurә,

Nәşrxana mә ja hykymata Şewrejә,
Dъxәntъn teda gәlә çahl u komsomolә,
Gьşk pera bunә sәnәtkar u pъsporә,
Өw dәrәce zъ mәra gәlәki zorә.



Nəşrxana mə ja pale u gyndijanə,
 Қар u qazança we bona həmijanə,
 Ylme we bona xəvaticjanə,
 Ronkaje dədə həmu çıjanə.

ӘÇOE BATRAK TƏNGASI FÝREQƏTİ

- Мың zəf dit təngasi
Xylame dəwlətija bum
Мың нəдьдит sərfənazi,
Həro һынъын дəbu həwar—gazi.
- Əz nıha kətəmə fýreqətje,
Dərbaz dəkəm qənciјe
Əz xyəzi xəvatci,
Naminym tı u bırcı.
- Əz bubum qule bəğə,
Buc dəvum bər dəngə,

- Sər wəxt nin bum mina nъha,
 Roz dərbaz dъbun şuna məha.
- Batrak azanə çəm mə həmu çila,
 Ədi tynə zora dəwlətija,
 Əm țvaqын nav gyndilja,
 Xylaz bun zъ təngasija.
- Xatune dъgo zu hərə,
 Aqe dъgo bъ ləz vəgərə,
 Kyre wan dъgo ty kiji?
 Bər dəsta tl u bərciji.
- Əm batrakън nav Şewrenə,
 Gələk uzyve fırqənə,
 Koməkdare kolxozenə,
 Xəvətcije sosijalizmenə.
- Myn zanъbu qule aqe mə,
 Le nəj zъ we sъnfemə,
 Əz ķetъbum bъn tъnəta,
 Aqe həqe myn nədъda.
- Əm azabun zъ maldara
 Bunə çerga proletara,
 Məhkəm dъkъn țvaqa həvala,
 Dyl u çəgər həvra bъra.

KƏRƏM KƏTƏ SƏR XƏBATE

(Wəxte byhyri).

Wəxte rəhətja tъn bu. Əz zъ bazare Leniňakanе dъcum Allahverdie.

Gava ky neziki stansie bum, zaryk tъn qəsəbdı. Neziki tъn bu u got—Xalo, xalo çan, şejki bъdi tъn.

Əwi sewi bu. Myn ad kyr, ky əwi zə wi hali bədym dərxəstəne.

We ləze əz xuə fıkırim. Myn dəxast əw bə xyəra bəy়la mal, ie əz dıcum Allahverdie, myn əw jək pıkar bu.


Le disa, əz neziki wi bum u myn ze pırsi:—

— Nave tə ciјə?

— Kərəm.

— Cənd salı?

— Panzdəh.



— De u bave tə həndə?

— Na.

— Ty ıь ky dəmni?

Əw pırs hınəki wi cətən hat, le disa çaba myn da.

— Mal mə tyne. Zə Rəwane hətəmə vıga. Vıra zi parsıdkım, ysə zi əburə xuə dıckım.

Мын һәр сәтнаfi fémkыrgын. Мын һынәки wira xәbərda
и хыера zi һыlda быр bәrbү mәdәna Allahverdie һәсүп. Мын
Kәrәm hәma lь wedere zi күрә sәr şxyл.

Cәnd mәha şunda, өз disa zь Leninakane dьcum mә
dәna Allahverdie.

Kәrәm disa мын qәsъди. Le Kәrәm ьdi Kәrәme bәre
nin bu. Кыңçынә тәзә le bun, sәr xуeda hat bu u nişa-
na KIM-e zi lь pesire bu.

ŞEVӘKE NAV MEŞӘDA

Nava meşe mәda gәlәk hyrmie bәjani hәbun.

Le zь wan hyrmija, je geli tәмхүәш bun.

Geli zi zь gynd zéf dur bu. Gyndi bona bәrәvкырьна
hyrmija әsъr-әsъr фысун, әwana şәv nav gelida dьman,
sъbәtъre vәdигәrjan gynd.

Bona bәrәvкырьна hyrmia çarәke zi өз u hәvale ху-
rabun cun geli.

Өз nava meşäda roze mabum, le şәv lь nav meşäda
nә mabum. Өva cara әwlyп, bu, ky мыне nav meşäda
dәrbaz bъkra.


Өз zь meşә zéf һыз dькъм. Bina we хүәшә, kylilke-
rәng awazi te hәnә, nav wanda qurinä tәjrәdanә. Nav
meşäda мәde мын dьha vәdibә, bin stәndьna мын dьha
farәh dьbә.

Өм penç hәval bun, һәр penç zi şagyrt, şagyrt dәrs-
xanәke. Өмүрда zь nav hәvale mә Şeweše Kәlәş mәzън
bu. Өwi çerbandi bu. Өw zéf cara bъ bave хүә, bъ ci-
nare gyndra mabu navá meşäda, şевбүheri wedere dә-
baz kъr bu.

Gava ky əm ghiştyn, ci, tari zi kətə ərde. Əm çik runıştyń, mə nane xüə xar. Şəwəş got:—Gəli lawka, əme işəv rınd razen, əm wəstjanə.

Rastije zi həvəle tıñn bę xəwa şırıñ razan, Şəwəş zi raza, le xəw nəkət cəve tıñn, xəwa tıñn nədəhat. Xəw -zə tıñn rəvi, nəzam zəcə bu əw jək.

Mıñn zi pal dabu, gyhe tıñn lə sər xışə-xışa meşə bu.



Mıñra got bun, ky nava meşəda hər çurə təba u bəjani hənə. Zə we jəke zi tıñn xüə qori kyr, qıncılandı həvdı u gyhe xüə da sər dənge meşə.

Şəvə saji bu, həwa hənəyək. Sər səre darara vızına be bu u bəlge wanı lə həv dıda. Mərəv tıre bəlga dıkyıə pıstə-pıst, həvrə xəbər dıda u dıgot „Bezə, bezə“. Je dıne zi bę fəsalı dıgotın „Hış, sıs, hış. We bıbhən“ u

gışka disa bə həvra dəkərən „səs“ sər we jəke çara
pışkeva dəng dəhatə bərine.

Gava ky dənge meşə dəhatə bərine, dənginə dəne
zə carnıkkale wi dəhatın.

Zə çiki qırıu təjrəda dəhat, wana pərr u baske xye-
lə həv dəxyst, zə çije dən fışın dəhat, dənginə məlül
dəhatın u əw zi pışkeva dəhatın bərine.

Çara zi barə-barə həjwanəki dəhat, zə we jəke xışın
lə nav meşə dəkət, dəbu hewərzə, hər təst təv həv də-
bu. Dəngin dəne dəhatın, mərəv təre jək sər səre dāra-
ra dərbaz dəbə u cırpi dəşkenand, dənge qircə-qirca
cırpia dəhat. Mərəva tərre dew zə nava meşə dərəvə u
həmu tərəwyla dajə rəj.

Əz çie xədə dəha qıpçılım həv, neziki həvale xye-
bum u tən təhərəki Şəwəş hışjar kыr.

— Şəwəş, Şəwəso, ça rabə, rabə, ça bınnerə əva kijə-
ky ha dərəvə.

Əw hışjar bu, viali-wiali neheri u got: — Xəzalə, ədi
we cə bəbə.

Dənge we qircə-qirce ançax hat bərine u pışkeva
dənge zareke hat.

— Wəj, wəj, wəj.

Gəlo ke əw zary anijə vəra, gəlo birkərnə, əw cawa-
vəra hıştənə.

Əz ha dəfəkərim, wəxte fəkərbune dənge zary dəha.
qaləm dəbu, pışkeva zi əw dəng hate bərine u təstəki
notla kən tən bəhist.

Ha, ha, ha...

Mən zə tərsa Şəwəş dəv da.

— Şəwəş, Şəwəso, ça rabə, rabə, bınner cıka əw
jə ky dəkənə.

Şəwəş zə bər xəwa disa sərə xyə bılynd kyr.

— Şəwəş, əw kijə, zaryjə, han mərъve məzъp.

Şəwəş kənja.

Əwi gotə tınp: — Tu tışt zi tynə. Əw kynde korə, cı-
ra nızzani, əw hər şəva zi ysa dəkə, həm dəgəri, həm
dəkənə, raze, raze u bə xyə zi raza.

Lézəki şunda sər sərə məra təjrək hat dərbaz bu, zə
we şunda bu qızına təjrək dıncu u nışkeva disa hər tışt
stəqəri.

Meşə wəxtəke lap vəməri, tınp wi caxi dənge tərpə-
tərpa dıle xyə dəbbəhisi.

Əw jək zi dərbaz bu. Paşa nızzam əz cıqası razam,
jək zi tınp cəye xyə vəkər dəng dəhat. Dənge tərpə-tər
pa lınga bu, tınp typeparam jək feza məra dərbaz dəbbə.

Mınp cəye xyə zə tırsa disa gırı, əz dıltısiam, tınp
dıxast bızan buja, cıka əw cijə ky feza mərra dərbaz
dəbbə.

Mınp cəye xyə wəxtəki şunda hənəki vəkər u nışke-
va cəye tınp dy tıştı bırtıqı kətən, əw dıxırusin.

Dıha bərbanga sıbbe bu, tınp cəye xyədisa wiali kyr
u təbək minəni kucka dit; dəv vəkəri bu, zımane xyə
dalıqanda bu, alije mə dıneri.

Mınp ky əw dit, əz sər xyəda hatım, tınp gazi
käre:

— Kudi, kudi, kudi...

— Géye kicsik zə həvdy dıha həv qələşin, lə tınp
dıneri.

— Wərə, wərə, tınp dəngəki bılynd gazi käre.

Zə dənge tınp Şəwəş hışjar bu.

— Əwi zə tınp pırsı. Əw ty gazi cı dəki?

— Ha wajə, kuckkə, əz gazi wi dəkym, mərəv y tıre
əw kucke je Çəzojə, ysa nınə?

Şəwəş le neheri u nışkeva zə cie xyə qyloz bu:

— Gədəno, gyr, gyr, əwi kyrə qızın, rabınp, rabınp,
kəvrə haldınp.

Gədə rabınp, kəvər u dar haldan u bə sərkarja Şəwəş
kətənp pəj gyr.

Əz təne mam, tınp şərm dəkkyr.

Dənge qızə-qızə gəda zə durva nəjsə dəhat, tınp zan-
bu ky əw zəf dur cunə.

Əz dətərsiam, tınp dyle xyəda dəgot gyr dəbbək vəgərə
alie tınp u éçebəke bınə sere tınp, gədə zi həmin, ky
duri tınpınp. Həta ky dənge gəda dəhatə tınp, disa əz
əwqa bər xyə nədəkətəm, le gava dənge wana hatə bıri
ne, əz lap zə qydum kətəm.

— Wəki ysənə, əwana zəf dur cunə... Wəki ysənə,
əwana ıdi tınp nabınp.

Zə tırsa əz gırjam, tınp kyrə qirə-qır. Şəwəş, Şəwəşo...

Səwta tınp noşlani gyləke dəkətə nav meşə u disa
tınp vədəgərja.

Ty dəng zə alie lawka nədəhat.

Əz zə qydum kətəm u tınp dəha bə gymryhi kyrə
həwar u gazi. Əz dəgyriam.

— Şəwəş, Şəwəşo, Telio, Telio..

— Çaba tınp tynəbu, kəsi çaba tınp nə dəda.

Gava ky tınp gymana xyə bıri zə həvala: əz hed-
hedi bıre kətən, bu warə-wara tınp.

Wi caxi nışkeva həvale tınp bə peşikarja Şəwəş İb-
ət tınp dərkətən. Wana xyə zə tınp vəşart bu u gava zə
bınp dare dərkətən, bu pırqə-pırqə wana.

Əwana tınp u zarytja tınp dəkənjan.

— Wəj, Əfo təra şərm nİNƏ, wəki dəybriji, Şəwəşibər
mında hat, bəs nİNƏ, təgyr kyr bu dəwsa kucka, nha-
zi ty dəgrji, əwi bə laqərdi disa got.

MURISTANG U MES

Roke meşe gotə muristaŋe;

Ty zərlngi jani, əz zərlngym.

Kyda bəxazym, əze bəfərgym, hərəym

Xyəra əze hərdəra bə hellinkym,

Sər hər xyrəki runem u bəxym.

Zə tə hynyrtıgym, əz dəbezym.

Hərke ty həri səba həb anine

Ilaça tə tynə zə bo fırıne.

Hərke bəri məndən, əze bərəvym,

Səba fırine pər u baska vəkəym.

Baske mən əxtijar dənə səva mən

Fəkara mən qət tynnə, cə həjə zə bo mən?

Hər gav həzərə xarınpa mən,

Dəneda ki dəzli mina mən?

Çiye paldana mən həvərmüşə nəxş

Mənzila mən məçlisə şah-paşa xası.

Tynə hərməta tə, nəzi jera tə,


Ça bezə, gəlo, cıjə hynyre tə?

Muristange got: Bə bərr pırsə xəə.

Bəsə həndəki pəsnə bədə xəə.

Havine bərəv naki xarınpə

Əwə, bıcl dəminin zəvstane.



Өгөр havine дәккешінштүм қәға,
Ле wəxta zəvstane дәбінштүм сәға.

Ky səba xəbate nə cu tənbəl
Ахърлја syxyl dədə əngəl.

Hər ki ky hənəkі биши нə zəhmət
Həlbət ky we bəbbə axyrı rəhat.

SƏRHATJA ԸVIKE

1.

Нəбу u tynəbu, Ըвикəк həbu.

Өве Ըвике ledə, bu pýrina we cu mala pire, Ըвикə тə dñnerə təndura pire we du dökə, styrlik zi lənge weda həjə.

Ըвике got: Pire, vi styrli łyja myn dərxə, bavezə təndura xyə, təndura tə we bışxylə.

Pire gava əv jək bəhəst, dňha lənge we ərd nəgərt u dəst-dəst dərzi ani, styrli lənge Ըвике dərxyst. Pira rəbən ve çare styrli avitə hyndyr təndure u bu gyrrə-gyrra we,

şıxyli. Zb we jəke şunda əvike leda cu. Pirke zi təndura xüə vesand u nane xüə pét; ewe həft nən utotökək pét.

Wəxtəki şunda, pire həw neri, əvikk şunda hat. Pira rəbən mətəl ma, le disa xüə gərt u bə qəjde dənjae səlama əvike vəgərt.

Bəle, əm gəlije xüə bir nəkən. Əvike pəj təbzulja gotə pire: Pire, tyje han styrje tən bədi tən, han tyje həft nane pəti bədi tən.

Pire got: Əvikk, xü tən həft pətjə, əz mərum, əze cawa zə dəve xüə bəvvərəm bədmə tə. Kyr u nəkər, əvikk le réhm nəhat, da u nəda, əvikk zə gəlije xüə şunda nəsəkən.

Eh, pira rəbən we cə bəkkəra. Haça we əhatbu bərin, dəjn bu, we bəda. Pire rabu tək totök zə xüəra həst, hərhəft nan zi da əvike. Əvika tə zi hərhəft nane xüə hılda u bə rekət.

2.

Əvikk həndək cu, zəf cu, əm nəzən, le wəxtəki şunda rasti pəz hat. Dit kəri pəz va vüra, dy şıvana pıncar hur dəkərgən—şir dəxuyağın. Əvike gava əv jək dit, gələki bə dylşəwat got:

— Gəli şıvana, hun cıra ha dəkən?

Wana zi got: Əvikk çan, le əm cawa bəkkən; nan wəlate məda tynə.

— E, go, malavənə, hane wəra həft nana hurkynə şir bəxyn.

Şıvana gava əv jək han ditən, əcəbmij man. „Əvikk u nan“ u nan ləz-ləz hıldan hurkыnə şir xüən. Əvika tə zi dylrazja xüə zə wana xüəst u kyrə pırrin cu.

Wəxtəke şunda əvvik şunda vəgərrja u pera-perə şıvapara got:

— Şəvanno, kə hun həft nane tən bədənə tən, jan zi dəwsa wana, həft bərana bədən tən.

Şəvan zi həv sewyriñ u gotıñ:

— Axır əvvik çan, əme təra həft bərana kы binyn? Le əvvik bu qətəl u bəla, axırıje həft bərane xyə zə şivana stənd u bə bəranara təvajı rre kət.

3.

Cı səre wə beşinylm, wəxtəke şunda əva əvvika mə xıdan bəran rasti gynidəki hat. Dit wi gynidida həspa şərzi dəkən; buke sjar dəkən, wəki nane sjara bədən, gava kы əvvike əva jəka zi dit, got:

— Gəli gyndino, hun cıra tışte ha dəkən?

Wana zi got:

— Əvvika dəlal, wəki pəz dəwar çıje mə tynə, le əme cawa bəkən, le əme buke cawa vərre bəkən!

Wi caxi əvvik bərana dədə wana şərzi dəkən u bə xyə zi le dədə dəcə. Wəxte cujine dəbezə: Hun ky şərzi dəkən, para tən haldən.

Eh, wəxte dəwatejə, կefə, əşqə, ki keranə, dəha ky ma ky dərəq we tərəwyləda bıfıçırın. Le cəndəki dən həw dəpıryın əvvike peşi lə wan, dırt. Əvvike got: Gyndino, wə goşte bərana xyər, wə həlal, le para tən wə cıra nəhişt?

E, kə we mala xyə xırab kə, çabe bəde, gışk zi kərr dəbən. Wi caxi əvvik dəbezə: Kərəmkən, hane hune həft bərane tən bədən, Jane hune buke bədən. Pəj gələk gılıgotına əvvik disa ja xyə dəkə, buke zə sjara dəstini u wana porr u poşman bərbə gynd vərre dəkə.

Сывик буке һылдаңа дъсә, рева расты мөрьвәки blurvan те; дъвеңә:

— Xorto, ve buke һынади, wәki ty we blurle бәди-
мъп.

Е blurvan we съ bezə, въ дылеки на, hәzar dәli buke
дъхәбинә u дәст-дәст blurle дъдә сывике u buke хыра
һылдаңа.

* *

Сывик зі blurle һытингә u дъсә sәr zънарәки гәләкі мә-
зъп дъсәкъпә; blurle дъхә u дъвеңә.

— Tur, tur tur,
Мып сытрык да һәft пана,
Нәфт пан да һәфт берана,
Нәфт беран да бүкәке,
Бук зі мып да blurәке,
Tur, tur, tur
Өз blurvanым.

O blurle чи въ чи дъшкенә, въ хуә зі рәрр u башка вә-
дъкә-дъкә рүүрин дъсә.

K I S

Qizera въ зъмане Jakuti Kis дъвеңъп.

Өw qizkaruk lъ nav meşada lъ sәre ejä, дъ гәлжада
дъма. Ayaje wana malekәruk bu.

Malәk xъrabә bu. Şuše pәңчәра tynә bun. Dәwsa шу-
ша қыңçык darda kъr bun. Zъвьстана әwdәr sar bu, otax
зъ syre дъqәръми, дъçәмъди.

Bave Kise necirvan bu. Өwi ruvi u həjwaned majis dəbərt. Kise zi tir u kəvan dəda xəbate. Өwe havin-havın rəwŷre xyrt u nərmətək dəbərt, necir dəkər.



Bave Kise təjrək kyşt, ani mal. Təjr wedəre çar-çara bərəvi sər həv dəbun.

Kis runışt sər runıştəkəke u dəst bə ruckandına pəre təjre kyt. Xarənək rənd we zə we cəbuja... Dja we təndur dadəda.

Təndur rənd dəşyll, işq dəda carnəkale male. Təndur (kucusk), bona jakuta həm cırajə (ronaji), həm zi gərmi.

Tışte listyne zə bona—Kise tynəbun. Өwe məzulia xuə bə pəre təjr dəkər. Kise pəfi pərre we dəkər u pərr zi viali-wiali qyloz dəbun.

Səbe şəbəqe Kis rabubu, əw dəsu bərbə maləke. Ruvilje Kise we maleda dəman. Өwe xarən dəbər bona wanana. Boçe ruvilje záf nərm bun, cəve wanana minanı

پърiska bun. Өw zi sъbe høtta evare сév, пъheria Kise bun.

Kise xáryн dъda wana. Siша xyø høldøda dъcu nava meşø bona gыrtъna røwъra.

Kis zъvъstane cu mækтøbe.

Cawa ky nava hømu hykymëta Şewreda, ysa zi nava jakutada nəxyendi gérake tynøbъn.

Zary hér ro zъ sér børfa cílø-qérqaşra dъhatъn mækтøbe.

2.

Kis tøv høvale xyø runьst bér sobe. Soba mækтøbe mæzъn bu, əw nø minani kycke bave we bu.

Mækтøb zi nołani jurte ninbu. Zъ keranä hat bu ce-kъrne u døwsa kыnçъka: şuşø pønçëra xyst bun. Dørsda-re got, ky zutyrke mækтøba wana we zъ kerplica be ce-kъryn. Mækтøbæk ysa, cawa ky bazarada tenë sekъryne.

Kise zъ gylie dørsdare zéf høz dъkъr. Dørsdare dъgot, ky zъ alje şewra gynd cawa cujø bazerda xyendjø u pъha hatjø dørse dъdø. Dørsdare wanra şrovadékъr dørøq wølate (çydøda) başqøda, dørøq myløte hykymëta Şewreda.

Kise gava əw hømu dъ bøhist, bawør nødékъr; gølo rastø wøki døbezø bér hønø, əw zi heşinъn, gølø rastø, ky wølat hønø, wøki zary zъ døst gørme tézi dъcъn ten.

Le Jakutieda zъvъstanø, zъvъstanä dъrez u zor.

Өw kyrka xyø wørdékъn, kyrk wana zъ syr u sérmae: xyøji dъkъn. Kise zъ mækтøbe høz dъkъr, əwe zъ wølate roz bъ roz tъste tøzä høldøda, hin dъbu.

Mała ky Kis teda dъma zera dъgotъn JURTA, wølate wera zi JAKUTIA døbezъn.

ÉLI BËG U ŞEX COLO

Éli bëg:—Şex Colo?

Şex Colo:—Cijə bëgo!

Éli Bëg:—Tə xyə dit bu,

Əz bëg bum.

Səre ele aqā bum,

Dənja zə mən dətərsja

Ty bir məkə van pırsa.

Şex Colo:—Éli bəgo?

Éli Bëg:—Wəj Colo!



Şex Colo:—Tə xyə dit bu

Əz şex bum,

Kıncə mərja je mən bu,

El dəxəvəti, mən dəxar

Səre ele qytə dar.

Əli Bəg:—Şex Colo?

Şex Colo:—Eh bəgo!

Əli Cəg:—Tə xyə dit bu

Əz kıl bum,

Səre ele zi də sjar bum,

Alije xyərənəda xajin bum,

Xarəna mən qəli bu,

Məzynə pençsəd sjari bum.

Şex Colo:—Əli bəgo?

Əli Bəg:—Ax Colo!

Şex Colo:—Əv bajlışəvik

Zə ky hat.

Rəş bə roza mə hərdya,

Zəncir stue mə bada

Komsomol bəri mə da.

Əli Cəg:—Şex Colo?

Şex Colo:—Cijə bəgo!

Əli Bəg:—El cəvə xyə vəkərjə

Zə bəg u şexə naşırsə

Hale mə zi we cıbbə?

Komsomol (zə durva):—Wəj bəgo,

wəj şexo,

Dəwrana wə zi cujə

Wəxte məjə, wəxte mə

Cię wə tynə vandəra.

G Y R

Gyr bal mə, çie dəştə dýha ziankarıپ, 'harıп. Gyre
çja awaqa zjan nədədan mə cıqas ky gyre dəştə dýda
mə. Çəm mə, wəxte zəvəstana, gyr tenə nava gynda zi.
Zy we sawe kucka əm malada dýdəп xüejkыne, wəki gyr
nəen wanana nəvəп. Çəm mə, zəvəstana tərəvəz tənə re-
witija nəkъп, ilahim wan saxa cısaх ky tari zi dýkəvə
érde. Nıha əze wəra bezəп, cıka cı qəwəmi səre tıп.

— Gaki mə həbu. Nave wi Siran bu. Zəvəstanəke
əva gaa ynda bu. Bıre tıп əz şandım rəj ge. Əz zi
lawkəki çahı 16—17 salı bum. Əz cum, dora gynd cənd
çara fıtylim; le tıп ga nədit.



Gome mə həbun. Əw zy gynd awqasi durnibun. Mın
got, dəbək ga cubə wedəre, sər we nete əz cum bərb
goma.

Əz cum. Mın gome peşəп pıheri, je dýne pıheri,
dyryst zi ga cubu goma paşəп. Mın ga zy gome dərxyst.
Gava tıп ga zy gome dərdəxyst tari-taristane dýha pe-

da-peda гырт бу. Qыгыф көтө (хоф) наа дыле тъп. Мын тәғмин кыр, кү бү тонажи өз пыкаштың үбүгизшүм маале. Өз дыбыкырим хәрбим, хане на...

Мын сөй въкъра...

Сарыкъале тъп, хали-халистан бу. Нә дәңг һәбу, нә һыс. Дәст тънда зи шыккәк и қерәк һәбу.

Мын сөй въкъра. Мын га да реңжя хүә. Өз һынәк! реңжада ләqиям, һәма we дәңе пышкеva, әв зи wәxта we ьшкja evare, дәңгәк һатә тъп. Ҫие хүәда сәкъпим, тъп, гында сәр wi дәңги...

Мын pera-pera fәm күр кү әв дәңгे gyranә. u..u...u...

Въ we qиринjera дәңг дыха zәf дыбун, қалым дыбун.

Мын алиje raste пыheri. Зы durva pәrrani хүәja күрн. Сәве wanana нотла сыра дытәjsin u бәрб тъп дыләzjan...
Мын сөй въкъра?

Мын дыхаzan бу, кү әв pәrranijә, кү pәrrani zi бәрб тъп te...

Мын га зъвъrand. Bәre wi da gome. Мын әв dазот, тъп бү zорәke әв dазот. Өз дырәvjam, ҫа cawa дырәvjam...

Wi wәxti тъп para nhери и сөй dit, әв бу, gyra въ търа дыгихандып.

Мын га һыст, тәне bәzjam. Өз гыhiштәм gome, кәтәм hyndyr u һылкшам bәr keran; rәx hәcke stune.

Gava кү тъп ha тәзә ҫije хүә дыбырт, һәла he въ pakи runәnъштү бүм, һәв bнерым бу orina гаје тъп.

Өз әчеб мажи мам, кү gyra әwqa re сәwa qәdan, сөй zu гыhiштү ge.

Xale Andreas дыгот,—Pah, paһ, qә сөй дыглә һынде gyra, зы sәre eije gava түштәki дыбиньп, әваңда pera-pera дыбыhtыне.

— Öre, тъп zi hëma ew jæk dägot: — Avoje Şuräge le dägot. Mъn pъşkëva orina gae xuë bÿhist, bÿ orinera хъгехъга wi zi тъп sëh kъr. Emanëke şunda хъгехъга wi hate bÿriqe u içar zurë-zura gyra dëst pe bu. Wana hëm goşte ge dëxarъn, hëm zi bÿhëvra dëkryen dëw u doz...

— Wëj, Siran çan, xëbëre hana pъşkeva zë dëve тъп dërkëtъn...

Le сь wëxte Siran bu. Ëz hale xyeda dëgërjam. Ëz dëfkyrim, тъп dägot, we geda bÿkëvyn hëjani sëbe. We terbëxun, rëj xatъpe zi we ledyn hëryö. Hane zi тъп dägot, dëbek që zi тъп nëbiçyn...

Tu nëbe zi përrani mëzynë, gyr gëlëkyn. Ëz pençi bezym, ty sëdi. Wana ga dërbëkeva dabëland: pъşkeva hatyn, tÿzi gome bun. Cëve wanana nava tariedä dësyrusin, minani çotë şëmdana bun. Cëve xuë carnëkale gome dëgërandyn, dëve wanë vëkëri bu.

— Dit n...

Gomeda  di ci tyn bu t ziji s r h v bubun, Z  zela тъп d nerin.

Ëz zi bubum l p ki, topi s r h vbubum. Zore bum. Z  keran g rti. Xujdana sar z  s r тъnra. davit. Wana тъп p heri u d rk t n d rva.

M n bina xu  st nd, qydum b r coke т nda hatyn. H ma we d me zi тъп bÿhist, ky  jni t nga s r s re т nra v d k ly, wana xy lja gome d kola, d da pa . L nge wana  b r  b r  neziki c le тъп d bun. L nge wana   kerane r q -ruti d k t, keran v dyrut n.

Disa qydume т n şk st n, xujdan bu, ky d da s r тъп. M n l zand; тъп c le xu  gyheri,  z d rbazi s r keran ki d ne bum, c da zi q p c lim h v...

Хүэлж сәр қеран данә aliki, һә wedәre тү тъст нәди-
тъп, әз wedәre nin bum.

Натъп zer. Dina хүә данә мъп u disa зъвърин.

Ныкъшjan сәр gome u disa зъ танга cie мъп хүэл-
недан.

Мъп cie хүә disa gyheri. Въ wi тәхәри, wana зъ veza
sere мъп дъkola, мъп zi cie хүә дъgyast, hәta ky կе-
rane paşып hat.

— Әze ыди kyda бъ cuma?

Disa hatъп zere, чүреки har мъп пъхерин u կәfә dә-
ve wanda бъ lәz zi вәgәrian. Dъkolan, ça cawa дъkolan...

Кера bal мъпә tuz bu. Мъп ker зъ çeba хүә dәrxyst.
Dәve we вәkъru гыртә dәste хүә.

Veza мъп zi вәdъkolan ha вәdъkolan, әw гыhiştinә
қеран. Gyrәki lape хүә avitә bәrbъ тъп, әwi qыrşqal
paşa вәdъkşand. Мъп lape wi пъшкеva гырт u pe կera
хүә әw бъrindar кър.

Әwi һәnge хүә şunda կъшанд. Bu әwtina wi u paşa
bәzja. Gyra gava әw wi halida ditъп, һә hәv қәtъп, avitъп
sәr. Мъп үyhist bu, ky gava gyrek te бъrindarkъrne; gyre
majin davezъп sәr, wi dъpәrtiňп.

Әz we hivje bum, wәki gyre бъrindar, we wi citi-citi
бъкъп u зъ we şunda we зъ тъп dur қәvъп.

Ker zi dәst тънда bu, әzi һазъrbum.

Gyhdarja тъп һә wana bu. Wәxtәki şeve dәrbaz bu-
bu, hәma sәr wan мътала dәngәki zъrav hatә гыhişt gy-
he тъп, mәrъv, дъgot әз xәwъneda тә.

— Avo, hej...

— Gazi тъп дъкъп...

— D'bək gazi tən dəkən.. D'bək bre tən bə. D'bə
bə çinare təbən. Zə gome, tən zi dəng da. Mən dəkər
həwar u gazi.

Bıra ej, hej... Vıra mə, vıra, gyr tən dəxubən... Nə-
war ej, hej...



Wana disa dəng dəda, dənge tən ləvəhen, tən zi
dəkərə qırə qır, əz qə kərr nə dbum, tən gazi dəkər.

Həma wi cəxi təvəng agyr kərən. Zə we şunda bu-
rəv u bəza gyra. Hoçə-hoça mərəvə bu. Mən dənge bre-
xuə dəha rənd dəbhist, tən dənge gyndja zi zə həv baş-
qə dəkər.

— Avo, hej...

— Əz saq u səlamətəm, gomeda mə, gome...

Kətən hyndyr. Kefa wana ci bu, alikida zi əcəb ma-
bun. Hər jəki gazi tən dəkər. Əz zə zorda həytən xare.

Кәтъм һәмеza брә хүә u heza bu kurә-kura тъп.
Әм дәркәтпә дәрва. Hәstue ge dora gome bun.
Hәla сәбә safi нәбубу.
Zь durva hәla dәnge zurә-zura gyra дѣhat.

2.

— Andrease malxye male дѣgot;—Gyr zь egypt zéf
dѣtъrsә.

Alie mә gyr zéf bičer дѣbъп. Gәlikи mәjі tәzъп hә-
jә. Әм zь wira дѣbezъп gәlie gyra. Әw gәli ёjnі çie
gyrane.

Rozәkә pajze әz zь eje bәrbъ male дѣhatъп. Kyre
тып zi въ тънra bu. Әwi nәh-dәh sali bu.

Әm bәrb wi gәljі дѣhatъп, reja mә lь wl дѣkәt. Gava
ky әm neziki gelі bun, dәnge kәlbәki kәtә gyhe тъп.
Мъп zi got, qe șyvana pәz anjә vandәra u kәlbe wan zi
lь bәr pez дѣawtә. Мъп dәng dae.

— Șvano, oro șvano...

Dәnge kәlb hatә bүrine u hәma dь we dәqe pәrrani-
kә gyra lь mә dәrkәt. Dәve wanә vәkыl bun, zъman da-
lъqi u dylәzандъп peş, bәrbъ mә дѣhatъп. Cәve тъп гә-
шә-vәhatъп, qydume тъп şkәst.

Tу nәbezi jeko dь әwtia, въ хүә-хүә gyr бүjә әwana
zь kәlba hini әwtә әwte bubun, дѣawtian.

Тъvъngъk çәm тъп hәbu. Pera-pera тъп тъstek ani
bira хүә, ky sәr pәrranja тъvъng agyrkыrъп zъrara tәzъ-
na дѣkarә binә peş, wәxte agyrkыrne әw дѣha һar дѣ-
bъп. Zь we zi tәrъva dь dәqeda pәrcә pәrcә дѣkъп.

Kүrke тъп zi shaşma. Әwi got: Bavo, әw сыпә?

Мъп zera got wәkі dәtъrsә, тъп go! Qocax bә. Мъп
kыrә sәr ky въ тъnra сырpi u darъka bәrәv үүкә. Мә

Сырпи, дарък, қырш-қал бәрәвкүгөң и түн һәма we ләзе
pickә dae, әw қырш-қалданә шәwtандыне. Ағыр qyloz bu.
Due wi radыбу. Pýriske egyr зь sәr sәre darara dәrbaz
dబбun. Нәта қы гыhiштандына gyrà; түн ағыр дыха вь ке-
fa тә gyrr кыр bu.

Gyr çевjan dora мә. Әwana zéf u zéf bum. Carny-
kale мә gertyn. Wana зь durva мә дыneri u дыбу сәw-
kә-сәwka wana, sәr мәda нәdьhatын. Dыlane xyә hәv
дыхыстын.

Gәde түн zi зь peşa түн гырт bu, әw zi дыgыrja.

Мын zera got:—Dәlale түн, мәдьри, мәттырә, әдәр ty
быgrji, we ben мә ьыхуып.

Әwi dәnge xyә bүri, le bu iskә-iska wi, dәng ze ra-
нәdьbu, зь peşa түн гырт bu u дыгысfi...

Мыне cawa ьвкъра, gymana түн zi ағыр bu. Dar бә-
тәbәre kem дыбун, zary zi зь peşa түн нәdqәtja, әwi
нәdьhыst әz emanәki dur hәrlim, dara bәrәv ьвкъм:

Darәki nezikи hәbu. Pýriske ағыр түн bәrb wi кыр.
Rex wi zi darәki дыне hәbu, түн ағыр bәri wi zi da.
Ағыр gyrr bu, вь lезәte gyrr bu. Шемала egyr gәli гыrtbu.

Нәма wi wәxti, șыvan зь durva ағыре мә дыbinын и
шаş дыминын. Gәlo сь șәwate? әw дыfкъгып.

Дыfкъгып, дыfкърг u dәng дыdңә hәvdy.

Мын gyh da. Dәng дыhat. Әjni dәnge Шемо bu.

Әт شا bun...

Мын dәng dae.

— Шемо, Шемо, pәrranie gyra carnьkalә тә дыrtыпә,
zary вь түнганә, hәwar, haj, hej.

Нәма sәr wi dәngi, сәнд șыvana dәng Ь түн кыньп.

— Ej, hej, мәттырсып, мәттырсып, әт һатып.

Denge wanana dňha rъnd dňhat  m . Wana gazi h v-
dy d k r n, gazi k lbe xu  d k r n.

Wana k lbe avit bun pe ja xu  u d k r n s r w ki  w
b  zut rk  b ghiz n m .

— D  H rc , ha H rc , Toplan ho c , ho c .

 wtina sa d rb ke m va d rk t n.

Zary vra zi d st b  g ri k r.

M n zi d got:— tm r  an, m t rs , wan  hat n, c 
d gr j . S e   am l gyrex bu.  w d ha g hi t  m . P j
wi k lbe d ne d b zjan, p j wana zi  van d b zjan b rb 
m . H ma we d me,  tm r got:—Bavo, bavo, b ner gyr
d r v n.

Got, u  aji, u xof bun  j k. M  p zan bu  m  y gr-
jana, Jane b k n jana.

Gyr  di cubun. Nav tari-taristan da t ne bun.

Law k zi g hi t n m .

— Oro, c  t  q wm  bu?

— D  q wm  bu, t n gote. Hal u h wale t n u
gyra  va,  va bu, t n disa z  wanra j ko-jeko got.

 m we  eve z  c le xu  cun. Cum  gyhera pez,  ev
 m wed re man. S b t re zi  m b  d   aji v g r jan-
mal. Pa e m  d lr zaja xu  z   vana xy st u z  wana
q t jn, cun mal.

Andrease xal t ne d got. A  va j ka han zi s re-
t n q wm . Ag r  m dan  xylazk rn .

* * *

—  m z  gynde Horome d cun   rtike. B ri ev re-
bu, hed -hed  tari d k t   r de.

H r d ra b rf bu. B rf k q lym hat bu. Syra ev re-
 m h land n, s r   ve m  z  we lap t r ki, q l shi. M 
zi re p zan bu,  m  n b l d bun. M  p zan bu  m ky-
da d c n.

Dəloe həvale mə zə peşja mə dısu. Lézəki şunda
əwi got:—Lawłkno, gynd dəxyenə, gyndi nezikə.

— Mə ze pırs kır, kane ķialjə?

— Ha wajə, hun şəmala əyra cıra nabınıñ?



Mə le nıheri. Rastle zi zə durva gələk [şəmala xyja
dəkkyr. Le əwana dəhəzjan, dəyərtyin, əva jəka tıñ, bəly
kır.

Mын got:—Geli lawkno.

— Нъ, съ, сijə?

Mын got:—Өw gynd nıñə. Өwı, wəxte zəvəstana
gyndi ķylek u dərije xyə dəyərtyń, dadıdyń, zə we zi ty
išıq naخyenə, ja dyda zi əwə, ky əyrae mə ditıñə, əw
dəyərtyń, çida nıñyn.

Həvale tıñ, zə tıñ pırsin:—Wəki ysanə, le əw cınpə?

Mын got:—Өw gyrgyń, pərraniye gyranə. Өw tenə sər
mə, hazırja xyə bıbbınyń. Dəf u zyrne xyə dərkhyń. Mын
əw jək bıhlıst bu, ky zə dəf u zyrne gyr nəwerıny sər
mərkvada ben. Mə tıvdıra xyə dit.

Мә бү həvra ha xəbər dəbdə u həw nıheri cıra məva dərkətən. Zb sər bərfa jek şəvi vialı-wiali dəbbəzjan u dəxuyəstən ky car hylqə mə bədəyən. Əwana zéf-zéf bun, hədə wan həbu, həsabe wana tynə bu.

Mınp u Ato bү həvra zyrne xıstınp. Dəlo zi lı dəfe xıst. Cımtə-dımta məbu lı dəsta xalida, lı we syr u sərmə mə u gyra dəwat dəkər. Rıng-rıngina dəfa Dəlo bu.

Gava ky mə dənge dəfe u zyrne ıvılnd kır; gyr ci u çıda stəqərin, zb çıje xıə nələrytin. Wana zi dənge xıə ıvılnd kır, dənge xıə təvi dənge dəfe u zyrne kırınp u əm peşda lıvjan.

— Wəj, éfərəm, həvale tınp tınpa dəgotən, tə bү içate xıəva əm xılav kırınp.

Əz zi xıəda wərəmim u tınp bү hers kırə sər wana wəki zore ıvıdpn xıə: dənge dəf u zyrne nədəp ıvırine. Mınp got:—Əm həla zb vana xılav nəbunə.

Əm peşda cun, əw zi bү məra dəhatən. Mə le dəxıst, wana zi car aliye mə gırt bu. Əm dəsəkənpin, əw zi dəsəkənpin u nava şəvərəseda dədan, cırtıka, zb dənge dəfe qyloz dəbun, dərəqəsin.

Səre wə cıb ıvılnd bү wi təhəri əm epeçə érd cun u həw nıheri əwtına səki hat. Pəj wi, səe dəne zi əwtian u kırınp hewərzə. Gyndi zb dənge sa dərkətən dərva u bu qəlabalıxa wan. Cıra dəst wanda həbun.

Cıqas ky əm neziki gynd dəbun, əwqas zi pərrani serək dəbu, gyr paşa dəman. Bү we jəke mə xıə bү gyndra gihand, gyr zi vəgərjan, şunda cun.

Wi cəxi gyndi bү qalmə-qalma xıəva hatın gəhiştən mə. Əwana cıra anin peşja mə u nışkeva əçebmajlı man. Wana əm hərsek təne ditən, buk tynə bu.

— Jəki zə mə pırsı: — Gəli zyrnəcija, le buk қane? Mə got:
Buk u xüəje buke zəvərrin, cun, nədəxhəystən bəhatana
gynde wə...

Je dəne got: — Əw ki bu? ky zə mə xəjdjə, lajqi gyn-
de mə navinə.

— Gyr bun...

— Cawa gyr?

— Gyndino, mə gotə wana, wəxte gotəne ninen. Əm
çəməndinə. Əm zə syr u sərme cun. Mə bəqhinən maləkə
gərm, lizar əme hər təştil wəra bezən, qəsəkən, dərəq
xuə u gyradı.

Wana ysa zi kyr. Əm bəyən odəkə gərm. Bəxira we
gyrr kyrən. Nan u cae danın bər mə. Hətən dora mə
runıştı, ky əm wanra sərhatja xuə bezən.

Mə zi wanra got. Çıko hat bu səre mə, mə jəko-jə-
ko wanra qısqə kyr. Mə dəgot u pera zi dəkənjan. Gyndi
zə gotəna mə կəna dəbbəçin u pera zi pəsən u fərasətə
mə dədan.

Zə məzulie şunda, mə bəhist ky əm nəhatənə Ərtike.
Əm cubun gynde Parnie.*

Mə şəv rija xuə ynda kyr bu, ləma zi əm zə wedə-
re re kətən disa bərbə Ərtike.

Н Ү R C U S E R

Dəst danə dəste həv hərcə u şer
Necira kewrişke kyrən bə təvdır,

Razi nə bun ky we paravəkən
Şyxyl axyr bu mərən u kyşti.

Çan vəcərin u gəz kыrъn,
Həv xuna sorda ynda kыrъn



Xuə zъ taqət xъstъn
Hərək lъ çiki ma u ķət.

Ruvi zъ durva əw haldit,
Zanъbu ky tynə qə taqəta jəki.

Hat neçir hыlda u rəvi
Vana bъ həsrət pəjnyherin.

9 - E K A N U N E

Sъbəkə zъvъstane bu.

Sala 1905-a; 9-e қаңуне (22):

Zъ məhəle palaə Leningrade gələk mərъv bərəv bu-
buŋ. Əwana re kət bun, dъcun bərbbъ xanlkı. Wana şъ-
kyeľe padъşa u mylaqətja 'dъbъr. Palə pəj şъkyla dъcun;

әзън u mer, zare wana. Wana қыңғе әйда йә хүә wәr
кыр bu.

Қыда дысун? u съма?

Әw зъ bъricibune u зъ қәsibe дысунә bal padьше, әw
дысун çәm padьше bona rәçakyrne, ky padьша wan be
trәme u зъ dәwlәtia u зъ әrsawla wana bъdә хуәjikъне.

Әrza ky wana padьsera дышанд; teda ha пъvisi bun:

„Padьsha, әм, үү зъn zare хүә palәva, bъ bay u pire
хуәvә tenә çәm tә, wәki зъ tә rәça bъkъn, bona hәlalie
u хуәj-хыданje мә bъki.

„Әm náv қәsibja lape cәtىndanъn. Mә үү хәбата сә-
tъnva дыdъn kушtyne. Qәwata mә tynә. Padьsha, әм пъ-
karъn sәbъr bъkъn: gъhiştjә әw dәqa paşыn, съсах ky
mәra mъrъn, dъha pakә, nәky әva hale пәтъyнәzi..

Зъ dy sъd hәzari zedә palә hәbun, әwana дысун
вәрвъ palata padьше.

Бъ dыle хүә дысун, be қыlam, be bәjraqe sor...

U пъшkeva bu qircina тъvъnга.

Қома peşyn tәv hәv bu, dыfъkrin, ky dыbә șasibә,
disa peşda cun.

Qazax dәrkәtъn peşja çъmaéte, şure wani tézi kыri bu.
Qirin, u quzin, kәtә nava çъmaéte...

Jәk kәt, gylә йә cәgәre kәt bu...

Çъmaéti sәkъnі...


„Dыbәk әм пәdgъhizъn palata padьше? Dыbәk sәr mә-
da agыr dыkъn?“ Gъshka kъrә pыstә-pыst.

Penç hәzar mәrъv bъrindar bun, hәzar dysyд mәrъv
шатъn kушtyne u әw hәmu ңava rozәkeda.

R U V I

1.

Əz ruvimə felbaz,
Pocka mən drez, saz,
Əz dəgərəm sərfənjas,
Kəs nə mina mən dəkbaz.




Ruvı dəgot, dəgərja,
Xyə dəhəzand nav ķırra
Fətəl dədan nav qucka
Ərd bin dəkər dəməşja.

2.

Çarəke zi pışkeva.
Necirvanək wan dəra,

Tézi, tule gъ pera,
Hər dъneri car alja.

Ruvi bъ fəno, fыnjazo,
Ty fəqiro, bələngazo,
Tézja ditsъn xуə ragъrtъn,
Necirvana dadaje gъrtъn.



Tézja gъrtъn, dъsgъzandъn,
Tula dadae, xəpъqandъn,
Danin érde vəgəvzandъn,
Qyrke gъrtъn fətbsandъn.

Necirvan re bъrjande,
Əw bəzja xуə gihande,
— Съса rъndə poste wana,
Bona lbbse kolxozvana.

BƏRE U NAHA

Bəre Urseteda mylkoðdar həbun, gyndi qule wana bun.
Əwana gyndi mina həjwana dəkçərin u dəfrotən.

Zəf çara dəqəwmə, wəki mylkoðdara dəste mərъve male
zə həv dəda qədəndəne: mere male dəfrotən tyçarəki,
hərci zən dədan jəkl, zary zl dədan je dənə.

Gyndije qul şəv u roz dəxəbətin. Nava saleda, wana
hesabun u rəhətja xüə nədəddit.



Mylkoðdara şəxyəl nədəkkərən, əwana sərkər bun, əmre
wana bə şaj u bə kef dərbaz dəbu, dəcun necire, dəxa-
rən, vədaxarən, dəgərjan, be xəm u be dərd bun.

Gələk çara kueök bə mərъve gyndra dəgyherin, bə-
hae cənd mərъve gynd tézi-łulək bu. Bə zor u ḥykme
aqa, zəne gyndja pe bəstane xüə tézi-łule aqələra dəmə-
zəndən, zare wana zl be şir dəman.

Əve bələngazije gyndi dəşəwətənd, dərərətənd, əməna
wana tynə bu, zə we zi radəbun, peşja aqə ysjan dəkçərən.

Le ysjan u şkjate wana bę qamcije zandarma dňha-tъn t m rañdьne. [M r ve ysjankъr d s rt n, d gyran, post d k ryn.

Gava mylk dara cole nan d xar, g r ke qula h r t v-dar ke wana b ditana, w xte razana a je b r s re wi d -s k nnin, me  ze d q ewrandyn.

A a d xar, k f d k ryp, le gyndije ba wana b rci u b l ngaz d man, z  b rcibuna av d ve wana d cu.

B re ysa bu.

B  s re sal u z mana, pal  u gyndije x batkar kapitalist altk ryp u mylk dar z  ort h ld n.]

Naha hykymata Şewreda qul t n n , gyndi azan ,  wana kolxoza saz d k p, t v p la sosializme ced k p.

Le l  w late z  m  d r, wed re h la kapitalist u mylk dar h n .

B O R I J A M  

Bori s r h mu zavoda sijar ,
Na  x vateda gazi u h war ,
X vatcijara d m u s h ta b nd war ,
Bona h mu x vate gylyxdare.

Borija m  d k  gazi u q rin ,
Car alija x vatcija l  x e d c vin ,
Bor ek  g ran d q din ,
D m u s h ta h rt m bir t n .

Borija m  z rav  d rez ,
S v ro  ylama m ra d vez ,

Dənge borija dycə hərciјa,
Hıçum dycə dyle xəvatciјa.

Borija mə lı xəvatciјa dycə gazi,
Xəvate dərbaz dycə sərfənaziј
Əw xyəja dənge gəranə,
Əşarətciјe həmu xəvatciјanə.

VLADIMIR ILJIC LENIN

(Dərsdar şırovədьkə)

1.

Ralə bəri Inglaba Oktjabre zə hykyməta padşə zəf eçəzbun. Əwana şər dycər peşja we hykəmate, le zə wi şəri ty tıst nədəhatə seri. Əwana təşkilikləri ninbun u bə səsti şər dycərgən.

Zə wana həbün mərtyve ysa ky dycətən, rəj padşə u qyləxdare wi — Əw dədan kyştynə. Zə we jəke zi əwana dəhatən gırtyne, zə gırtyne şunda bə dəsti hykyməta padşə dəhatən dardakyrne, kyştynə, zıtıl-zıtıl kyrne.

Bə wi qəjdəji Aldksandre 2 hatə kyştynə. Bre Lenin zi dəxast Aleksandr 3 bədə kyştyn, le mərəmə wi nəhat seri, zə we şunda bre Lenin dardakyrn.

Lenin dəgot, ky bə təne kyştyna padşə u qyləxdare wi ty tıst nae seri. Padşak te kyştynə, je dıne te şuna wi. Hykyməta padşə wi caxi dycərə wəlgərə, cıxsax ky bə dəsti sənysa pala be wəlgərandıne təxte padşə, pera zi benə kytakyrne burzua, dəwləti u dəwsa we be danın hykyməta Şewre.

Lenin dəgot, ky palə gərəke bəbən jək-tyfaq. Bə təfaqı zi rabın peşja dəzmən şər bəkən. Zə bona təşkiliklər na fırqa kommunista, Lenin qəwat u səhəta xye da.

Hıkmətə padışe Lenin dəzerand, dajimə le dəgərjan, dəbərtən. Əw sərguni Səbile bu...Le Lenin, sərgun, həfs u zəndanada zi disa bə həşjari sərkəri lə şere sənəfa pala dəkər.

Lenin əwqa dənə zerandıne, ky əwi Urset həst u dərbəzi wəlate dərəkə bu. Lə wedəre zi əwi dəsi bı xəbata inglabe kyr...

2.

Sala 1914-a bu şere həmu dənjaje.

Əw şər kapitalista hazırl kyr, bona zəftkırna wəlatne təzə, bona stəndənə həbuna məzən.

Zə wi şəri gələk wəlat əhatın əpəeskırne, xıraqıkkırne. Əwi şəri gələk mərəv danə qyre u xəlaji peşda anı.

Lenin təqablı wi şəri bu. Əwi dəgot.—Pale həmu wəlata branə u lazıtmə, əwana bona қara kapitalista bə həvra şər nəkən.

Əwi dəgot:—Nava dənjajeda dəzmənəki palə həjə, əw zi kapitaliste həmu wəlatanı.

Həma peşja wan zi pale inglabdar u gyndi gərəke şər bəkən, əykmətə haldən dəste xye.

3.

Lə Ursete sala 1917-ə-də məha kanunedə bu inglab u əykmətə Nikalə hatə wəlgərandı. Əykmət kətə dəstə fırqe burzuazia:—dəst esera, menşevika, kadeta. Zəkavkaz zi kət dəste menşevika, daşnakə u musafatista.

Wan zi dəst bę şera kęgęn. Сы ky padşe dękъr, wana zi əw jək kъr: şer hazyr kęgęn.

Zy inglaba kanune şunda hale pala nəhatə xyəş kęgęne, palə u gyndi dęha xyrab dębun.

4.

Həma wan saxa Lenin zy wəlate dərəkə zəvüri. Əwi ֆьrqä kommunistava palə, gyndi u əskər dədan hazyr kęgęn u hin kęgęne. Əwana qyrar dabu xyəlije zy dəst mylkədara, zavoda zi zy dəst kapitalista bəstiniň u təslimi xəbatkara bękъn.

Sala 1917-a 25-e Oktjabre (cırja peş) bę sərkarjä fyrqe u Lenin Petrogradeda (Leningrada nıňha) bu inglaba proletära.

Pala u gyndija hykyməta burzuazia wəlgərandıň u hykyməta Şewre dəwsa we danıń.

Lenin bzartıň sadre Şewra Komisare Çımaste ja proletara.

Burzuaziaje rələcəqandi disa nədyeđlajan, wana carikal şer dękъr, əksinglabi hazyr dękъr:

Şewr zi rozbroz qəwät dębun. Şewre bę qəwat u all kęgęna Ordija Sor dęzmęne hykyməte hıncıbrand u əw zy wəlate mə dane raqətandıň.

Lenin myr sala 1924-a 21-e kanune.

Lenin myr, le fıkırg u şyxlye wi bę milon-milon mətъva tenə qədandıne.


Pej Leninra şagyrte əwi əwlyıp—həval Stalin sərkari 3b fyrqa kommunista kъr.

Lenin myr, le bę dəsti milliona sosializm te sektyń.

Vladimir Iljic Uljanov – Lenin sala 1870, 22-e
nisane zə dja xüə bujə.

Əw bujə rəx cəmə Volga – bazare Simbirsk-
keda (Uljanovska pıha).

Țyrba wi lə Moskyae, də Məjdana Sordanə.



Lenin əmtyre xüə da bona şəre [pala, bona sektyipa] sosializme.

Də şəre sənqfada əm zi notlan Lenin bəxəbətən.

VLADIMIR ILJIC CAWA HİN DƏBU

(Zə biranina A. I. Jelizarova)

Penç salja xüəda Vladimir Iljic hini xüəndyne bu. Əwi u Olja xuşka mən bə həvra dəst bə xüəndyne kığınp. "Çək kytəbe bona zara nəşşr dəbu, wana dəstxəda dəxənd."

Bave mən zi həmin ky gələk roznamə u kytəbe dərəq zarada dəstənd.

Əwana bə həsajı u bə şirnajı hini xüəndyne dəbun.

Zena Vladimyr Iljic pъr bu. Bave тъп zі əw, xuška тъп u bre тъп hini qədandъna şıxyla (xəbate) dъkъr. Şıxyle dəst pe kыrı əsə gərəke bıhhata qədandъne, bave тъп bъ wi təhəri zare bъn dəste xyə hin dъkъr.

Xen zъ fém-frasəta, Vladimir Iljic zéf zі bъ կəmal u tərbə bu. Gava ky şıxylék dəst pe dъkъr, bъ təmzajı, bъ ruspitı dъqədand, zъ we zі əw qava həvale xyəda zedə bu. Bave тъп əw dъ pıcuktieda hin dъkъr u zъ pıcuktieda zі, əwi bъ şerəzajı hər təşt hıldıda, hin dъbu.

Xəbata mə zъ bona Valodja dərs u təçərbə bu, əm hərtəm dъxəbətin. Saşaе braje məjı məzъn dъha zéf dъxəbəti. Valodja zі mela xyə dъda sər xəbata wi.

Saşa lawkəki gran, egsın u xəbatlız bu. Əwi bъ zen bu u ty çara xəbata xyə təwəkeli nədəhəşt. Valodja zъ Saşa zéf həz dъkъr, noňla Saşa dъxəbəti u wəxte gılı-gotъna, dъgot: — „Bıxəbətyń cawa ky Saşa“.

Valodja nés bu, laqyrıcı, wəxte dərsa zі hər təşt bir dъkъr u zena xyə dъda dərsa. Dərsxaneda xyə zéf pak xyəj dъkъr. Zъ sərwəxtbune, zene u ziraje, əwi dərse xyə həma dərsxaneda həl dъkъr, pera-pera hin dъbu, malda dərsada awqa nədəkət.

Wəxte kome zerında bu, gáva ky zъ dərse dərdykət, zéf hənək u laqyrdi dъkъr. Miqani təkəra dora xyə dъzvıri. Şagyrte nolani mə məzъnra dъkət u zъ hənək laqyrdia ter nədəbbu. Bave тъп əw çar-çara dъbъrə otaxa xyə; dərs ze dъpırsi.

Həmu xəbəre latinji ky dəftəra wida hat bun, pıvisare, ze dъpırsi u Valodja çabá wi jəko-jəko dъda. Wəxte cuk-tieda əwi gələki dıxyənd. Cъ կъtebe bona zara dərdykətъn bave məra dışandъn. Valodja zі, xen zъ կъtebe kъtebxane, həz wan həmuja həbu.

Wəxte listyne, təvi xuşka tınp Olja dylist. Əw zi kəçkək şérəza, zır u sərxyə bu, car salja xyəda əw zi Valədjara hin dəbu—myqjalarəki kında hini xyəndyne bu. Bə rabun runıştynla xyəva hñəki minani xəjsətə Saşa bu, Olja xəbat hñzkəri bu, əwe zə xəbate hñz dəkkyr.

Te bira tınp, ky gava çarəke Oljae sər fortopiano təştək dəstəra, Valodja got:—„Aj, cı təştəki rınd dəstəre, həwasa mərъva pera te“. Valodja wi caxi gimnázljeda dəxyənd, koma paşyənda bu.

LENIN CAWA HESA (RƏHƏT) DƏBU

Həval Lenin rınd dəxəbəti, Əw zəf dəxəbəti, le pəj xəbate, wəxte wəstandyne, əw rınd zi hesa dəbu, rəhət dəbu.

Wəxte kytabuna sala 1917-a Iljic zəf wəstija bu Həvale wi ze rəça կրın ky hərə rəhət bəbbə.

Wi caxi əz cum gynde Nəjvol bona hesa bune.
Vladimir Iljic zi dəxyəst bə tınpna bəkhata rəhət bəbbja, le xəbata wi zəf bu, xəbat pıkar bu bəhəştə.

U pışkeva, be təmi u gylli 27-e tirmə, bəri evare, səhətə 5-a, ylvania Demjan Bedni zə pepəlinge haldıkkəşə zore, pəj wi zi Iljic bu, təştəki səvək dəstdə u bəwanra təvajji xuşka Lenin-Maria Iljinicna.

Demjan Bedni got:—Ça bənərə, tınp cıto mevan bəxərə anije?

Mə dy otaxe cuk danə Iljic u rezima roze կbfşkər. Mə dəska zi gotyne xyə kırın jək, ky Lenin hesa bəhələn u təmije wi wəxteda bəqədiçən. Məzan bu, ky əw dərəqa nəfsa çanə xyəda awqa naşkərə.

Şəva əwyl Ilijic zéf rýnd raza u sÿbe gava ky cu bərb
baq, got:—

— Həwá cь xyəşə?

Əwi zéf hız dÿkыr bər kənəre gole, runysta bona
hesabune.

Əz se-car cara bь wira cum ķetym ave.

Ilijic sovəkarikə zéf rýnd dÿda.

Mыn zi bəreda əlami wi kyr bu, ky orta gole kurə,
ky syra sar zь wedəre ra dÿbə u mərъv wedəreda gələk
xənəqinə. Mыn əw həmu zera got, ky əw bь fəsali sovə-
karie bÿkə.

— Dÿbezl dÿxənəqyп, əwi çarəke pÿrsi, kÿnçe xyə-
dexyst.

— Bəle, dÿxənəqyп.

— Le əm, naxendъп, kurə, əre?

— Zéf.

— Gərəke bь çerbinym, sovəkarije bÿkym hətani bÿni.

U nışkeva zь kənəre gole rabu u naya dəqeda kyrə
şərpin, ynda bu.

— Zéf kur bu, əz nəgħħiştym bÿne we, əwi got, ga-
va ky zь ave dərdəkət.

Ilijic wəxte sovəkarje awqa mərd u hosta bu, ky ma-
sigyre sər ave nışkar bun notlani wi sovəkari bÿkъrana:
bÿcuna çle dur u kur.

Çarəke zь tÿn pÿrsin:

— Dyh əw kí bu, ky bь təra sovəkari dÿkыr?

— Mыn qəstbəndə got: Gomicie mərъve tÿn bu.

— Dÿxenja ky əw gəmici bu, sovəkarikə rýnd dÿkыr...

LENIN NECIRVAN

Rozek zvvzthane əz u Lenin cun neçire. Gava ky əm gəhiştən nava meşə, ruviki dəlali rəndək zə gelidərkətu bərb Iljic hat, nava qırş-qaladə dəxyenja.

Iljic sərgja əwyl țvvng agyr nəkər, wəxtəki ruvi dəneri.

Ruvi səkəni: əwi təne emanəki şunda țvvng hedi hedi bəyind kər.

Gava ky ruvi əw jək dit, şunda zvvri u cəvtə banza, rəvi.

Mən zər pərsi: Tə cıma le pəxyst?

-- Ruvi awqa rənd bu, awqə bədəw.

LENIN ŞAXMATIST

Əz həsab dəbum şaxmatiste əwyl, le gava mən Lenin nas kər u bə wira list, əz haçm rae.

Əwi həma çara əwyl zə mən bər.

— Zərar tynə, Iljic got. Gava əz ky təzə jəkira dəlibzəm, əz zə wana dəbbəm, həla əm çara dyda zi, bəçerbinəm

Le listəna çara dyda, səsja u cara zi əwi zə mən bər.

RAST HATƏN

Lə zavoda məhla Viborgeda bave mən paləti dəkər. Əz zi wi caxi vükə-vala bum. Dja mən mər bu, wəxte bave mən zi tynə bu pak mən bənerja.

Wəxte inglabe bu. Mə hər ro təşte təzə-təzə dəbhəst. Inglabcie peşikar vədəgərjan, dəhatən Ursete.

Çımaşt kom-kom, bərəraqe sorva dəhatən peşja wana.

Wi caxi mə ty təşt fəm nədəkər. Əzi danzdəh sali bum, le Tolko Sorokin sezdəh sali bu. Əz stansla Fin-

landjajeda dəmmam, le Tolko stansia Oktjabreda dıma, bəre we stansiera dəgotən Nikolaev. Wəxte Çımaést bı bəjraq u bı muzike dıhat, tıme mə şə dıkkırın. Mın u Tolko hər roz şərt gredıda. Mın dəgot, səbətəre mərkv we stansia tırnra ben, əwi dəgot, we ja tırnra ben.

Mərkvə sərgunkıri dy pa dı stansia wida pəja dı bun, le zı ja tırn, zı stansia Finlandie—mərkvə ky cubun wəlatınə dərəkə, vədəgərjan, dıhatın.

Sıssje məha nisanə bave tırn țıvdarəke xıə minanı hər ro nədiķır, we roze zi əwe evare bıkhəbətja.

— Mın ze pırs kır:—Bavo, tye kyda həri?

— Əze həgəm pesja Lenin.

— Kızan stansie?

— Ja Finlandaje, əwi tırnra got u cu.

Mın ləzand, sole xıə avitə sər lınge xıə u bəzjam wəki bıghızıbm wi, tırn zi dıxast əw mərkv bıdita, le həjfi rasti have xıə nə hatıbm.

Mərkv hər dəra bərəv bubun, əwana bərəv stansie dısun. Əz nava wanda ynda bum. We roze, zı səbə həta evare əz lı dora stansie dıcum, dıhatıbm, əz zi cəvnpıherja Lenin bum. Mərkv dıhatın, dərbaz dı bun. Əwana bəjrəqe sor ani bun, bı avtomobila dısun dıhatın; əskər bu ky we roze dıkkışja. Re lı rewia tynə bu. Çımaést ci-ci bı kom-komi dısekənjan. Tə dıdit jəki bı jəklıra tıştı dəgot u dıhatın, dərbaz dı bun, dısun. Le xəbərdana gışka təne dərəq tıştəkida bu, dərəq fronteda (əjneda) bu, dərəq şerdə bu, germanada bu. Xəbərdana wan ja hər rozi bu.

Həma we dəme Tolko hatə gəhiştə tırn.

Əm disa dora stansie cun hatın, le Lenin nəhat. Evare, gava ky ro bərəv aya dısu, dənge muzike hat u zı

wi dəngi çymaét sər-həvra cu. Komək gəmiciə peşda dəbəzjan. Muzike dəkər tıngə-tıng; gəmici bə çergə dərbaz dəbun, həmu zi səkəni bun u dina xüə dədan reva cuna wanana.

Çymaét hədi-hədi səx dəbu. Əwana kom bə kom nezik stansle dəbun.

Stansieda püşkeva dənge zəngyla qyloz bu. Əm xəbəttin ky nava çymaéterə dərbaz bəbən, le əw jək mə nəbu, çerge çymaéte molət nə dədanə mə: tə dərzi bavitae, nədəkət ərde u mə zi pəkar bu əw dəv dana, re xüəra vəkəra.

Wi caxi əm şunda zəvyrin: rea xüə gyhast, nava vagonara dərbaz bun. Le çymaéta wedere zi pırr bu. Maşinə nezik dəbu, mə ty tıst nə dədit. Təne dənge ura... ura... dəhatə mə, bə wera təvajı dənge muzike bu.

Tolko got: — Wərə, əm disa bəbəzən, cıka cawa dəbə.

Əm paşda bəzjan, həma we dəme çymaét kərr u lal bu, stəqəri. Jeko hat bu, xəbər dəda. Wəxte rəve, zədurva tən dənge wi dəbhish, həla tən pəzan bu əm կedərenə.

Bəre əwyl ty tıst nədəhat fəmkəryne. Aqrije wəxta kytakryne, Lenin dəha ylvania xəbərda u dəha dənge wi bə jəko-jəko dəghiştə mə.

— Xyəş bə inglaba sosiale.

Əm hənəki təv həv bun. Maşinə peşda u paşda cunhatın.

Əm tərbə məjdane bəzjan. Mə maşinə dit, mə Lenin zi lə sər we dit.

Lenin xəbər dəda, çar-çarə dəste xüə ylvania dəkər.

Ronaja şəmdana dabun car hylqe wi, bəzynə wi nava tarlı taristaneda dəxenja. Əwi zəf təməz u dəlal xəbərdəda,

zъ we xəbərdane zi əm həmu çije xyəda kərr bubun, stəqəri bun, gyhdarja gışka lъ xəbərdana wi bun.

Lenin gava ky we xəbərdanə xуə kyta (xylas) үükъra, disa bъ təqli u bъlənd got:—

— Xyəş bə inglaba sosiale.

Mыn Lenin çara əwyl bъ wi qəjdəji dlt.

Mыn çara paşyn zi lljic dlt. Mыn çara paşyn zi əw dit, bъ hesyr u məluli. Mыn ve çare lljic dъha bъ nezikai dit, çara əwyl tъn əw zъ durva dit bu. Mыn le rъnd nъheri, le əwi hesa bu u cёvqьrti.

Budjonin u se həve nənas lъ bər çыnjaze wi səkъni bun. Əz zéf neziki lljic bum, zъ rex wi dərbaz bum.

Bəle, əw mərъv bu, jeko tъn çara əwyl stansia Finlandiaeda dit, əwi wi caxi xəbər dъda. Əwi wi caxi bъlənd u ziz got:—

— Xyəş bə inglaba sosiale.

U lozunga wi we roze, hatə seri.

PIONER

1.

Basoje pioner dъcu məktəbe. Əw neziki reja maşine bu. Zъ reja maşine zu-zu dərbaz dъbu, dъxast hыlkъşja zore, həma wi caxi lъnge wi şımytin u əw dəvəru hatə ərde, kətə orta hərdy relse maşine. Coke wi zéf eşjan, énja wi lъ həsъn kət u pera-pera wərъmi. Eşə aliki zor le kъr bu, alje dъne zi zъ dərse dərəng dъkət u syr u sərme zi alje majinda əw dъzeränd. Zъ wan həmuja sun-

da, əwi ьdi տազետ ողջեկր, դեստ ԵԱ ցիր կիր, բերֆա սը
խը զի ծիծա ալիկ, կընչե խը զե դաւդշանդ.

Нәма we лэзэ, мәркүв ՚tre յәкі րъста wi хэст. Өш լե-
хъстып awqa зәօմ бу, дәнгэ wi дәңера հաէ բърине...
Әви pera-pera dora խը մէզէկր, կէс түнэ бу, relse ма-
шиնе զъ հөվdy զәտ bubun, զәլьши bun... Әви ՚сөве խը ձъ-
ха վէկր ս rastie զի rels զъ հөվdy cubun, տէրк լъ wan
կәт бу. Relse rәx wi զъ syr ս sәrmae wәkә desimetreke
զъ հөվdy dur կәт bun.

Baso търсия, րәնց խը ձъха avit, Carnьkale խը պъ-
heri, ՚ty մәրкүв նէ dit. Тәне be լъ բәրfe ձъхъст ս әш զу-
լоз ձъկր, բәրf բәлажи հәր car alje դәшte ձъбу.

2.

Зъ durva машиնе խja կիր, զъ nava բәրf ս bagere
ձъбъезja բәրвъ bazer.

Baso spicelki bu... Mašinә գըրէկе բъհատ հълаս կырнэ.

Натъп բәր ՚сөве wi ҳәм-xiale ԵԱ խոп, կүштып. Mašinә
we զъ relse զәльши wәlgәria, vagone we, we հөվ կетана,
հәր тъст we ҳъраб բъబja, рүс բъబja. Съда-съда ՚մәրкүв we
բъмърана, բърindar բъబuna, әвана we սәр բәրfe բъհատна
toto կыръп ս բәրfe we րәնց sor բъстәnda, խոп we բъ-
կъшия... Hәsty bun we բъшкестана... Zare hurъk զի we
բъмърана... Zare nołani xuška wi, nołani Lәjle.

We ՚сә բъмърана, we բърindar բъబuna, Jane զի we be
de ս be բav բъмана, we բъмана cawa sewi, sewi, ս-
տъпә, hәր тъст ս-տъпә.


Kurә-kura Baso ձъха բъլнд бу, ձъկъր զирә-qır, լъп-
ge խը լъ ՚эрde ձъхъст. Disa dora խը ձънheri, մәրкүв ՚түнэ
bu.., Vъzina bagere бу, be բәրf ՚tъzi սәр ՚сөве wi ձъկր.
Mәркүв ՚tre յәкі zera ձъգոտ.—

— Kyrke əvsənə, zı wedəre bılgəvə, zu bılgəv, tye bılgıtlı, əgər nə rəvi, tye bı we bəzənə xüə hırıtkva bılg machineyda yndə bıbbı, bıj hənçərandıne.

3.

Maşina mərəvəy bı zərb neziki bazer dıbu.

Be duje we rəş qyloz dıkkırg u nava bagəreda bəla dıkkırg. Maşinə minani məra dıkkışja. Əw bərə-bərə məzən dıbu, Baso dənge we dıbbhist, Baso kume xüə dərxyst bu



u dıhəzand, nava bərdy relsada dıkkırg həwar u gazi. Bagəre lı wi zor dıkkırg, dəve wi tızılbərf dıbu u dənge wi dıhhata bırine, bına wi dıeşkja.

Temure maşinist hesajı çle xyəda runıştı bu, sər qutikə cük runıştı bu, nan dıbxar, caje vədəxat. Bərdəstie wi zi pera hənək u ləqərdi dıkkırg u sərkari lı maşine dıkkırg.

— Koməkdare wi gotə Temur... Mərəvək orta relse maşinəda səkənə u dəste xyə ba dəkə, o dəst da sər dərəça maşine bona bori dane.

— Temur bəx xof ze pərsi, cəvəjə, cəvəmənjə, əwi banzdə bərb pəncəre... Hər dəra bagər bu, dəştə xali, vəzina be bu... Durva mərvəki kən xaja dəkər, əw ləorta hərdy relsada səkəni bu u dəste xyə dəhəzand.

— Səlim, əw zə cie xyə naşırtə, dəbə təstək qəwmə bə, dəng bəde, dəng... Əz zi we bəxəbətəm wəki maşine bədəm səkənəndə, əwi bə ləz koməkdare xyəra got u dəst bəxəbata səkənəndə maşine kər.

Komır nav kura maşinəda zəf rənd dəşxılı, qəwata eçər pər bu.

Sərkare maşine bə ləz dəxəbəti, əwi dəxast hər təşti bədə stəqrandəne, maşine zutərkə bədə səknəndənə.

Koməkdar zi bori pəj borie dəda, qızə qızə maşinə bu.

Nava vagonada, mərəvə təv həv bun, sər həvra dəcun, kəsi nəzan bu, cəka borie cıra dədən, həmu zi dətərsjan, dəcun bər dəre vagona, pəncəre gərti vədəkəyən, səre xyə zə pəncərərə dərdəkəyən u bə xof car hyləe xyə dənerin, le ty təşt bəly nədəkəyən u zə we jəkə hers -hərs zə həvdy dərərsin, cəka həlbət səbabı cijə ky maşinə awqa gazi dəkə, bori dəng dədə. Kəsi zi nəkar bu çab bəda, wana nəzan bu cəvəkəra, stansı zi həla dur bu...

Ba zi dərəqəsi, bərf zə érde radəkər, çıki dən təzi dəkər, dəkər fürtunə, bərf sər ruje rewia dəbu.

Maşinə, dəha hedi-hedi peşda dəsu, bəxəs xyə nədəsu.

6.

Baso həla çie xyəda səkənə bu, hərdy dəste xyə bə-
lənd kyr bu, kyme xyə dəhəzand u pera zi dəkyl həwar
u gəzi. Bagəre lə wi dəxyst, pore wi lap təvi həv kyr
bu, dəste wi zi zə syr u sərme lap qəfli bun.

Maşinə həlkə-həlkə xyəva neziki Baso dəbu, dənge
we ədi bə gymryhi dəhat u hylm-gylm ze radəbu.

Əw pionere éfat dərəq ty təştida nədəfəkəri. Ty təşt
nədəhatə bire, təne təştək rənd zan bu, ky lə wedəre
gərəke ésə bəsəkənja, zə çie xyə nələrtja, əwi maşinə
gərəke bəda azakırne, əwi mərəv zə tərgüne gərəke xylas
bəkəra.

Maşinə dəha lap neziki wi dəbu, maşinə lap məzyn
dəbu, dəhat u dəhat, hylm-gylm dərdəxyst u dəkylə gazi,
dənge borie nədəhat bərin.

Dyle gədənge sezdəh salı əwqa təşt pəkar bu bəbra,
təjax nəda, əwi təre maşine banzda, gəhiştə wi, əwi kyrə
qirin u lə çie xyəda zi kət.

— Da—e...

Céve wi rəşəvə hatən, əwi təre maşinə lə wi kət, əw
həncərand... U dabri, cu, əw be həş fırja kətə érde na-
va bərfe.

Maşinə zə Basoje pioner təne penç gava dur səkəni.

Mərəv zə wagonə dərdəkətən u hərbə peş bəzjan.

Maşinist səvkajı zə maşinə pəja bu, bə bəz peşda cu,
cu peşja maşinə u bə həzkəgnək məzyn pionere həşkəti
gərtə dəste xyə, həməz kyr. Əwi zuda relse qələşti dit bu
u bə əşqək nədirilə pionere azadar radəmusa u həməza
xyəda dəgəvəst. Əwi dəst u ənja Baso pac dəkyl u bə
ləzi bəre xyə da bərbə dərəça sanitarie.

Rewi pəj maşinist dəbəzjan, wana dəxast pionere əfat,
pionere azadar bədita. Gəşk həjra pioner bun, gəşka də-
rəq wida xəbər dəda, gəşka dərəq qəliştəka relsa həvra
dəegot.

Bagər bu, frtunə, bagəre dəre vagona dəkyta, dəkərə
fikə-fik.

Lézəki şunda palə hatın. Wana reja maşine da ce-
kərgən u maşinə disa reja xüəda kəşja, bərbə bazer cu.
Bə dyləki əşq mərəvə maşinedə gəhiştən çle xüə, male xüə.

ƏSKƏRE SOR

Dərəq tərkərna təzə əskəre sor
həjə əlam,


Əw kyre xəvətciyanın; həmu xor
—zlam.

Bə bəjraqe sor dəcən əşq bə klam
Bə dyle həvaltle əskəre sorar səlam.

— Əm əskərgən, əskəre sor,
Bona wəlat xyejləkynə əmə lə
sinorən.


Əm bər dəzənən hazırlın, wəxte
şərra,

Dəstəren կylame proletara—şera.
Slava mə əşq u dyl zə wanra.



RƏWAN

Awa Rəwan bazare məji təzə,
Cekbəri zə hərije, kəvr u pola,
Awa ordija mə bə qəwat
Ordija çerxvandi şəxylva məzyn.



Lə wedəre jə ysa zi texnikuma mə,
Lə kedəre záre kyrmanka əşq u şaji,
Kətənə nav ylme béra be səri,
Hazır dəvən boj rozed mə təzə.

Lə wedərejə zəna kyrmanka bexəm
Ja ky hatijə zə émre tari u məlulje,
Kırame dəbezə bə émre təzə, aza u şaji,
Bə kən, bə téva şewre azaji.

Həjani Ələgəze gazi wan dəkən,
Xyəndkared mə qəwat bə gyman:
—“Wərən, zu wərən, dəlale dyle mə:
Kolxozyan lə hivja wənə”.

Ü qiz u kyr pъr şä dъvъn
Дъпъвисън и дхирън, эв рънд hin дъвън,
Съмки qəwata təzə lazъmə émrra
Ky ronaji bəlakъn nav kolxoza.

U Rəwan, bije hədadxanəkə məzъn,
Въ ylme Lenin cək u siləh buji,
Ja ky ronaje dъdə myllətə euk
Əşq u şä dъbə bъ peşdacujine mə.

Rəwan, bъkəzъngin mina Ələgəze,
Вълнд bə bъ kybar, bъ qəwata gymrəh,
Əme bъ singe xyə tə xyəji kъn,
Minani əskəre ky dъcə şər siləh buji.

CAWA FЬRIM

Əm bazärəki məzъnda dъman.

Zéf çara zъ sər sere mərra təjárə dъhatъn, dъcun.

Rozəke myn got:—Хуəзъла [çarəke əz zi bъ fъrjama.

Bave myn zъ myn, pъrs kъr:—Na tъrsi?

— Xer!

— Əwi got:—Pak, cənd rozi dъne tye bъfьri.

— Na, qə naşə, dja myn kъrə qızın, qəzja we sere kyrke myn bъqəwъmə.

Bav myn got: Qə tъstek zi naqəwъmə u cu.

2.

— Bave myn got:—Də əm pъha hərъn, ty zéf həjra we buji, də əm hərъn, bъfьrъn.

Dja myn gъrja, əz ramusandъm u varekъr.

Өз șabum, тың banzdıda, тың bawər нә dýkыр ky өзе үйғырт.

Təjarə lı sər érde runıştı bun, həsylne wana bər tave dýbərgi, mərtyv ıbre bə pəhiñəkeva əwe үйғырjana.

Gava ky əm dýha neziki wana bun, тың dit ky əw awqa zi tışte hurık nıño.

Təjarəazo u koməkdare wi runıştın. Təjarəazo xüə zéf gran xüej dýkыr, ty kəsira xəbər nədýda.

Ali mə kyrın, əm nava təjareda danə runıştandıne. Өз bum, bave тың u dy əskəre sor bun.

Hyndyre təjare nolani hyndyre avtomobila bu. Hərdy əskəre sor hımbəri mə runıştın, əz u bave xüə zi alje dýne runıştın.

Lı sər hər runıştəkkyke qajş həbun, bə wana əm runıştakava gredan.

Mator həzja (xəbəti), təjare lı sər érde fıtıl danə xüə u nyşkeva zı érde kыlynd bu.

3.

Мып хүә бъ хүера дыгот, jan зи razan. Зъ զənçəra təjare мып zere пыheri, xani (avaji) xaro-ma-ro дыхенjan, gava ky əm dýha ыйынд bun, wana forma хүә gyhast, pən дыхенjan, mal bъ érdeva zəlqi bun. կucə təng bun, tramvajı, avtomobil, noşlani tışte listyke дыхенjan, le mərtyv zъ meşa cuktır хуja dýkыръ.

Зъ gymryhbuna dənge propeller, mə dənge həv nədyyəhist. Bave мып gyhe мыnda дыкырə qırə-qir, le ty tışt мып həvdý nədysəbart.

Təjare cənd çara zъ sər bazer səjrangə kyr, fıtıl dýda хүә. Bazar, gynd, baq, ejə, hərtışt мыңva хүəja dýkыръ.

Paše təjərə hatə xare. Əm zə we pəja bun, səyri
əwyl mə nəkar bu bə pəjati re bəcində, lənge mə peşdə
nedəcun, gran bubun.

— Bave tən got:—Də sər aqyle xüəda wəgə, əm zə
həwəsə pəja bunə, zu bəkə, əm hərən mal. (Dja tə pəha
hivja təjə. Əm hərən mal wəki ty sərhatja xüə bə male-
ra u həvalara qıssə bəki

Ç E K

1.

Çek zə çənse səje Germanə. Noqlani gyrnə, gyhe wi
bələn, pırc səxən, u bədən məzənə.

Çek qərəwylxana sər sinorda dəymə. Əwi məktəb ky-
takyr bu, əwi hər tışte əskərie zə məktəbe həlda bu,
zanbu.

Çek təme bal qərəwyle qərəwylxane əskəre sor u sər-
kare qərəwylxane Xaritonov dəymə, əwana zəf neziki Çek
bun.

Ləma zi, Çek ky gava dənge Xaritonov dəbhist, pera-
pera le dərdəkət, əwi zə Xaritonov həzdəkər.

2.

Xarltonov, ləpkəki xüə davitə ərde u xüə zi dəsu na-
va meşə, xüə vədişart, Çek zi lərək həldəda u dəda pəjii.

Qərəwylxaneda əskəre sor təv həv bubun, wəxte dor-
gyherandəne bu.

Həpəka vazeli sər cəve xüə, dəste xüə dəxyst. Vaze-
liji cərme wəzənə zə syr u sərme xüəj dəkər. Cənd hə-

ba t'vynge xyə dýnerin, təməz dýkýrъn u t'zı výşek dýkýrъn, cənd həbə zi gazet u kÿtəb dýxyərъn.

Wəxt bu.

Rezək əskər re kət, Çek peşja wana dýsu.

3,

Nezkaja gəlikı, əskər səkyni. Dy əskəre sor, wəki pəj wana dýhatъn, zъ reze vəqətjan.

Sərkare we kome neziki hərdya bu u t'ıştək zъ wana nara got.

Əwana manə wedəre, je dýne peşda l'vjan.

Bal qərəwylxana raşыn Xaritonov gələki səkyni.

— Xaritonov got:—Çek, də bъ xatyre tə, xyə zı ləpəki Çek hılda dəste xyə u cəve wi p'heri:—Ty iro gərəke bÿbi həval—həgħre Karpov, ty gərəke pak həval Karpov bÿnci u wi xyəj bÿkl.

— Çek dela xyə həzand.

— Vasia, tə bъ xatyre tə zi, Xaritonov gotə Karpov u dəste wi għvaşt.

Karpov got:—Oqr bə, əgər t'ışt nəqəwylmə, əmə zəbe həv bÿbinъn.

Xaritonov cu.

4.

Vasja gazi Çek kÿr u bъn wirā cun dora qərəwylxanja xyə, gərjan.

Nışkeva zъ bъn poze Çek kewrişkək rəvi, Çek da pəi we, təne dəqəke zъ cile xyə hatə myne kÿrne u we lóze pera pera vəgərja. Z'bvrı, hynəki vialli-wiali bin kÿr u disa cu rəx Vasja.

We roze həma təjrədə bun, ky zə bən bevla Çek
ħənz dədan, le Çek gyhdarı ty təştı nədəkçyr, wana nə-
dəneri.

Hedi-hedi tarı dəbu. Nava meşəda hər təşt stəqəri,
təne çar-çara dənge rəşela u pupuka dəhat.

Vasja bal darəki runəst bu, əwi mədase xyə dehəst,
lənge xyə lə érde dəxəst bonə gərbunə. Çek zi çəm
wi bu u lə wi dəneri.

Gyhe Çek nəşkeva bəl bun, əw rabu sər pişa, peşa
şynele Vasja gərt u bərəvə xyə қəşand.

We dəmə Vasja xyə nava qərş-qalada tənəne kyr. Də-
e wi davit. Xune da seri.

5.

Zə nezikva dənge tərpə-tərpa lənga dəhat.

Dəng bərə-bərə nezik dəbu u Vasja zə durva qalyxə
dy mərķva məşur kyr.

Əwana zəf səvəki zə darəki-dərbəzi dare dəne dəbun.
Jək təştəki kət u dəvəru hatə érde. Əwi zə cie xyə vialili-
wiali dənəri, fəsal dəneri.

Çek dəxast bərəvə mərķve vələzjajı bəcuja, le Vasja
dəste xyə da sər leve wi u nəhəşt ky əw peşda hərə.

Mərķve majin, zi hat u kət pəş darəki. Vasja zi həma
rəx widari bu u dəve sə mətini gərt bu, əwi nədəxast
Çek we gave dəng bəkə.

Léziki şunda, gava hərdy mərķve nənas peşda dəlyv-
jan, əwi jək zə wana nişanı Çek da, le xyə zi nişana je
dəne gərt u kyrə qurin:—

— Bəsəkənpən, jáne na, əze aqyr bəkəm.

Hər dy zi rəvin. Xyə nava darada vəşartən.

Bu qircina təvəngə.

Çek għiżistə jeki u əw pera-pera glori nava bərfe kygħi.
Jeko glor bubu, dħxast doste xuə bvkə ċeba xuə, le
Çek əw jek nħażżešt.

Vasja hema we däme pħiġ dare sækċpib u dħxast ciżej-
je majin bżżeqan bę.

Zb neziki dare, bu qircina qärmme.



Vasja tħvixna xuə rastl alije dənġe qärmme kygħi.

Zb pħiġ dare bu nħolin.

— Də həra, le kæt.

Qircina qärmme disa hat, tħstek zb sere Vasja hatəxa-
re, zbx sər cōve wi hatə zere.

— Vasja bər xyəda got:— Mal şewxti, eż bvrindan kygħi-
għix.

Jekk bix qärmme agħiġ dikk, dħha dħarr, Vasja kæt-
pəj, bix myle xyəva zi xuna sər cōve xyə təmmyz -dikk.

Vasja сөтәп bin дыстәнд, le disa кәт рәј wi ү зь бер сәве хүә ynda нәдәккүр. Дыбәзja. Vasja dit, ky әwi боңсек зь дәсте хүә avit.

— Эз боңсек һылдым, Jane үйдым рәј: Vajsa дыськүрі. Na, дыха пака, wәki әз үйкөнүм рәј.

Нәма we дәме дәнгә qircina disa һатып, түштәк rәх Vasja кәт. Vasja пықар bu үйбәзja, Ынгә хүә зь бәрға нәрм зәф сөтән дәрдыхъст. Зь Ынга xuna sor diop дыкъу и we xune rәнгә бәрғе дыгуheri, sor дыкъы, sәre wi deşja и сәве wi rәшәвәдьхатып.

Зь еш drane хүә hәv дыхъст. Vasja pe бәрғе sәr и surәte хүә henлк дыкъы, pe бәрғе sәr сәве хүә түз дыда. Зь бәрғе hүше wi үйр hәндүкі hate seri.

Vasja wi caxi хүә spartә darәki, пышан гырт u ағыр кыр.

Jeko дыреви кәт.

Vasja рәј we, minanı mәrvәki sәrxyөш neziki wi bu.

— Мәләртә, Jane na, әзе disa лә тәхът, Vasja an-çax gotына hanана зь дәве хүә дәржъст.

Mәркүве кәти zi bubu dar, Ыптандына wi түнә bu. Vasja зь qydum lap кәт, кәтә rәх kysti и әwi тә xәwneda дәнгек hate.

— Виәкепә, hane na, әзе лехът «pera zi bu әwtina Çek.

6.

— Эз лә ky мә? — Vasja disa үйр kыр, carnykale хүә дынери.

— Эз ke дәре мә?

— Hәвал, вәләзә, hesa үйбә, gәrәke hun nә Ыртын.

— Эз kедәре мә? — Vasja ve çare zi үйрsl.

— Nəxyəşxaneda, le zəf xəber nədi, izbyn tynə.
Mərjve wə lə vədərenə, əwe hər təştı wəra bəzən.
Vasja səre xüə zə ci ləqand u surte wi həpnəki xüə-
şəvəhatın.



Xaritonov u cənd qərəwble əskəre sor, je sər sinor
lə bər kərabata wi səkənibun. Çek zi wanara bu.

Vasja gava əw ditbən, got, hun haňnə tylə bəbənən?
Əz zə wə zəf razımə, wə həvəle xüə bərnəkərgə.

Çek zə dəste əskərəki sor dərkət u neziki kərabate bu,
lənge peşən dani sər kərabate u dəst bə albstəna surte
Vasja kyr.

Vasja got: - Çeke dəlal..

— Oj, məlyerťyn, koməkdara doxtyre got, məlyerťyn,
doxtyr izbyn nadə.

Xaritonov bъ dыlеки əşq got:— Tu tъst wi nabə, xuşka
tъp.

— Vasja pъşkeva zъ Xaritonov pъrs kъr:— Wə gъrt?

— Jæk tә kyştjә, je dъne zi tә dабу Çek, hәla zъ mә
dърьrsi? Mә bъ saja Çek jæk sәlәmәt gъrt.



Zъ we şunda zi, disa bъ peşikarja Çek mә çle tә zi
dit, əwi nınbuja. tye bъqermijajl. Çek paketek zi dit. We
paketeda қaqәze dъzikava hәbun. Əwana çesus bunə. Tu
sәr xyəda wәrә, əme hәr tъsti tәra bezъn.

— Komәkdare got:— Hәvalno, bәsә, pera zéf xәbər
mәdъn.

— Ve sәhәte əme hәgъn, əskәrәki sor çaba we da.
Vasja dә bъ xatъre tә, sъbe əme disa ben. Mә qrara
kъrjә wәki tә peşkes kъkъn.

— Dә pәk, pak, Vasja hәvalra got, ja [éwyl əw bu,
ky əw hatъn gъrtъne, peşkes ja dydanә.

Əm zə xyəlli ja xəlqə byhystəke naxazın, le zə xyəlia
xyə zi qə ty verşokəke nadın ty kəsi STALIN



ВЬНАР

Məha nisane bu, bərf bərə-bərə dəhəlja. Ci-ciä gihe-
heşin dəkçyr. Baq u baqcə, gəli u cja bə kyllik rəng-
rəngiva xəməli bun. Rastə kyllik wanada hə vənəbubun,
le əwana zəf rəngawazl bun u bina xuəş zə wanana də-
hat. Wan həmuja dyle mərťva şa dəkçyr, əşq peşda danın.

Wəxte vəbuna bəhəre hər heşnaji, hər çurə kylijk əş-
qəke dəkçyn nəva mərťva, bə mərťvara dəkənyn, mərťva-
gyləş dəkçyn.

Wanı caxa təjr zi vədəgərən, əwaqə ten məşkəne xyə,
zə bəri-bəristana vədəgərən. Əw zi də sırja xyəda car
tərəfe mə dəxəmliyən, nay həweda dəstəren, səjrangə də-
kən u bə qırə-qira xyəva, bə səwte xyəva dəlşaje peşda
tiyən. Əwana dəkəvən dəve avada, dəve znara u çinə
majin. Mərəv wəxte vəbuna bəhəre həwas-həzməkarə zə
dərva nəe mal, kefa mərəva vədəbə, xəbat dəkələ.

Gyndi təvdarəke candıne dəbiniyən, kolxoz ga u həspe
xyə zə xama dərdəxən u maşına hazırlar dəkən bona qə-
dandına plana.


TRACTOR U ŞOFER

Traktor qırınə,
Lə ərde rəndginə,
Şofer lə sər dəstərən,
Əw zi palə u gyndinə.

Rastə şofer çahylə,
Zə xəbatera ahylə,
Le gələki bə aqylə
Hərtəm əwi hazırlə.

Traktore mə sorə,
Ərde zə қokva dkolə,
Dəzmən dnəra u dəbəzə;
— Hükme bolşeviki zorə.

Şofer ətiyə zə şəhər
Anınə gılı u xəbər,
Palə gyndi top bunə,
Dəzmən manə dərədər.



Rastə şofer çahylə,
Zə xəbatera ahylə,
Le gələki bə aqylə
• Hərtəm əwi hazırlə.

GOLЬKA ƏM RЬND BЬDЬN XУӘJKЬRNE

Ro təzə dərdəkət. Qravi həla ərde bu u bae səbəjə
henyək dəhat.

Həma we gəve dy gol'kvana golke kolxozə dəvvəryən
cerə. Wana gol'k bərbə gəlie Şirlyñkye dəvvəryən.

Gol'kvana Bədo həvale xüəra dəgot: —Ləwəndo, golka
zu-zu bazo, wəki əm zu bəghizən ciye xüə. Həla henly-
kajə, wəxte hənkaje goi'k rənd dəcerən.

— Bəle, həvel çaba wi da, golka gərəke əm rənd bə-
ceriñyn, gol'k wəxteda gərəke çle xüəda bən. Xen zə we,
sərga nae bira tə, ky mə u gavana şərt bə həvra gəredə,
sərga ki zə mə həjwane bər dəste xüə we rənd xüəj bəkə.

— Le cawa, le cawa, əw jək bira təynda bu, sər we-
nete zi təy dəxast təra bəgota, ky golka dəqə bə dəqə
rənd xüəj bəkən, nəzəriñyn, wəki əm aqrje ruspi dəren.

— Ləwand got: — Le təstək, şəxyle wana zə je mə cətəntyre.

— Də pak, pak, zu bazo, əm gəhiştən gel, bələzinə. Gəhiştən gəlie Şirənkyje. Golka dəst bə cerə kyt. Vədo hesuje runışt, le Ləwand sər zənarəki, rəx golka səkypdi.



Dyle hərdyada zi əşq həbu. Wana golke xüə dənerl u kefa wana bə golökara dəhat. 85 golke wana həbusun Həmu zi sər xüə bun, be eş, we sale ty zjan nəgħişt bu golke wanana.

Golök zi bə kefa xüə, də gəlle Şirənkyeda hedi-hedi dəcerian u məxəl dəhatın.

Golka əm rənd xüəj bəkən

HƏÇNƏÇK

— Daje ty əner həçhəçke,
Danına züle helina we,
Əşqa mərja pera te.



Wəxta dəvə bıhar
Əw bir nağə ty çar,
Disa mə dəvə djar.

Съда гъндъп бөлекъп,
Нъкъле wana хәләզъп,
Le hər pъşlk pe naқъп.

— Lawo:—

Gərək tərgəv wana xyəji kъп,
Əw 'réwre sъmle nan dəxyp,
Həçhəçk wan dъgrъп, qыг dъкъп.

D A J K

Evarəkə bəhəre hənək əm lə bər deri runışt bun, mə təzuli dəkərgən u həma we dəmə təstək qəwmə, zə we şunda həta nıha zi tən əw bəhar birnəkərgə.

Həçhəçkəke (duməqəsk) də təwledə helin dani bu. Hər paiza əw dəsi, bəhara disa dəhat u helina we təmə də cijə xyəda dəma.

Gava ky bə cılıciva xyəva lə çəm mə diar dəbbi, dyle mə zi wəkə bəhəre vədibbi, əşq dəkətə nava mə.

Mərəv həwas u həzməkare dənge wan bu. Gələk çara səbbə-səbbə lə sər xanja dəstəran u ysa zə evar evar. Wan wəxtə kom dəbun, lə sər darəki rez dəbun u „dəxyəndən“.

Əre, nıha disa bə əşq u şabun ətəbun çəm mə: helin ne xyə hazır dəkərgən, hek dəkərgən, çuçək dərdəxəstən u də nava əzmaqə sajida rəngina wan bu. Əwana dəstəran u xyərən çuçəke xyəra taçın, kefa mərəvə bə wanra dəhat,

We evare nızan cawa bubu, jək zə wana həla təzə hat: xyərən zə bona çuçəka ani; çuçəka kərgən çəvtəcəvt u sər həvra cun; wana nykyle xyə zə helinə bəyindər dəkərgən.

Həma we gave, əw zi qə nızanım zə cibu, jəki zə wan, cawa dəxyeni befəsal bu, jan zi zə gəşka bərcitər bu, ləzand, dəha zə helune dərkət u zə we jəke zi nışkəva kətə sər érde.

Dajke kərə haj həwar u bərbə çuçəke ləzand, le həma we səhətə, əw zi nızanım zə ky hat, pəşika mə le ərkət, çuçək gərt u rəvi.

Əm gəşk rabun səkənnin u mə kərə piştə-pişt, le həçhəçkə bə həwar u gazi da pəj pəşike. Carnıkal lə we gərt bu u bə nykyla əw huruxaş dəkər.

Nəbu. Pışik cu kətə bÿne émbare u ysa bÿ ləz, wəki bÿ zar naje gotyne.

Həçhəçk he dora émbare dycu u dÿhat u qirə-qira we bu, le mə zara hərjekl dar gırıbu dəste xyə u dökətən bÿn émbare, pışike dÿgərjan. Həma we dəme pışik zy bÿn émbare dərkət u rəvi; dəv u leved xyə dalast.

Gava ky həçhəçke pışik be çuçək dit, gələki bÿ dylşəwat kyrə həwar u gazi u fÿri, pəjajı sər eçqle dare peşberi mə bu, kər bu. Dəma we dəme pışkeva bərzer hat u minani kəvərəki hışki hola toti érde bu. Əm bəzjan, mə dit: əwe idi çan dabu.

Evarəkə bÿhare bu, ky èva jəka qəwmi. Gələk sal salá cunə, le əz bir nakym nə we həçhəçke, nə zi we eva-ra bÿhare. Mən dit bər eçve xyə, ky həçhəçk zi dejə, dyle we zi dylə, cawa ky je mə.

ŞBKJATE PİŞIKE

Pışik runıştıjə
Kynçəki tari
Pyreije xyə kыri
U Dÿgÿri.

Te nezik
Pışikəkə dÿne,
— Cıma dÿgÿri?
Aji pışo çan, ty...
— Le əz cı bÿkym?
Ky əz nədyyim,—
Əw Hamo bÿ dÿzi
Qatyx xar,

Cu çəm pırıke
Avitə sər tən
Nıha pırık
Pəjî tənkəti,

Jək jək şəvdar həldaji
Mən dəgərən.
Əw Surene xyrт,
Ano u Musa.

Kyılə? dəbəzən
Kyijə? pışlıka dəz,
Ax hərkə əm dəbinən,
Əme qatıx nişandən...

Wa kır səre tən
Əw Hamo peşlja tən,
Le əz cə bəkəm,
Wəki əz nədərim...

U pışık runıştıjə
Kynçəki tarı
Pyrciјe xyə kibri
U dəgəri.

Z O Z A N

1.

Zozan qızəkərьçukə dəlal bu.

Bave we, Cacane Dəwreş gavan bu, le dja we, Şəre
boj xanım xatune aqa u bəga қыпç dəşuşt, dəw dəkyla,
təndur dadıda, mal gezi dəkylə.

Roza zi bre xyeji bcukra, zarara ber dave cem holk sedyektyr, zy qum u herie qylxe Hylce u Maimewa qalib delyryp.

Hylce qerewyli wana delyr, nedhyst kese be izna xusk u bre neziki wan babbyp, ewe by awtawta xyeva hertym Zoze u Zoro dyl da kendarne.

Le Maimew, o idi derqa weda xebet medyn. Ow bubu necirvane heryda, mysk u cvik delyrt dani holke ly ber dave cem.

Wan saxa, hela Zozuke neh sale xyet kyta nekyru, cysax "sere gynd" Eslan aqa hat mala wana.

Eslan aqa hat mala Cacane Dewres boj Zozuke, ewi, bre xyiji 23 sali, Emrys dzewlychand.

Dy zyne Emre habun. Le ty were we kyle, jake qe zaro nedani, ja dyp zi hertym qiz dani. Emyre "cemer" lema zi zy wana westja bu u dylxast qiza gavaneki zi blystine, cka we cy ze derketa. Lema zi ew iro hatbun mehela gynd, mala gavin. Dja Zozane, Sher, zef rind fym delyr we cy be sere zaronga wej 9 sali. Ewe zan bu, kyl Zozan tylalok u caxe qizka Emrys Ejse hanymetran.

Fym delyr hale delala dyly xyet, cmki Sher xyet zi ew zeliqdt ditbu, cyk we roze bave u aqa Eslan Zozanera dylityn.

E, le we cy bakkra, gelo delykar bu xebarda, gelo, kesake zy we zi tyltek blyrysja, hylbet na u na, le eted... Na, heqe Sher tylde bu, izna we tylde bu ber more xyet xebard, le aqa Eslan ly ky ma...

Zozan dane Emrys aqa, by 150 maneti, by xencere, ke berxake, dy kara u bo xasiye teterrik,

„Gästil kyrnə dəste Zozana nəh salı u rabun le dan
cun kocəkə-səre xyə.

2.

Zb we roze şəş məh dərbaz nəbün, cısaх kъ z aliye
Qərse daşnak u aqa rəvin, wanra rəvin gyndije gynde
S. zi.

Wəxte rəve de u bave Zozane zb xəlaje myqъn, Zozan u Zoroje hējst salı manə sewi, cije xərib, bər dəre
dərga u mala.

Əw bəre dəman sewixana Aşterəke, le paše hərdy
zi gələ zarava gyhastъn bazare Leninakane.

Sewixanjeda Zozan u Zoro bərə-bərə hini zymen u
xyndъne bun, waşa dha bъ zymaçe ərməni həvəle xyəra
xəbər dədan.

Şanzdə saljeda Zozan bubu komsomolikə. Dəxəbəti
dъ nava həvaled xyəda u gəştə ze həz dəkъr.

Wan caxa bre we, Zoro, cawa ky pijnere dəzikava
zb sewixanje Amerkana danə dərxystyne u sər we jəke
Zozane cije wi nav Tekstileda kъr, le haz Zozane kəsək
tynəbu, ky əw komsomolkəjə.

3.

Pej çıklärna Zoro nav xəbata Tekstile, ape Zozane
hatın u Zozan bъ təhərəki zb sewixaniye danə dərxystyne.
Zozan wanra cu gynd.

Gyndda Zozane ȳme qızk bərəvi sər həv dəkъr u wan-
ra şərovədəkъr gli-gotъne hıkyuməta Şewre dərəqa zənada.

Həma wan caxa zb kedəre, ky hatə orte „dərgistje“
we, Əmъr.

Әмър дәхүст „dərgistija“ хүә хүәра бүбә, ле нәви. Zozan qiza бәре кәр u lal nibu, әве пына бү ҹурәкі дынне »dərgistje« хүәра хәбер дәда.

Zozan wira нәсу. Paše, wəxtəkə әв бу тәмидара зына u аqриje cu Leningrade bo хүндьне. Нына Zozan Le ningrateverda дәхунә.

О гава къя сәр дәрса janе zi ҹинә majlп гыстила çәм хүә дәбинә, бира we ten әв roze cuji нәмърнәзі къя хүә теда мәзъң бујә u дыха шәр туз дыкә вәрвә әdedtә kalan u bavan, peşja կыrin-fibrotana зына, peşja nəxynditije u тәрьв мәрва хыстыне.

Bәirәqa Oktjabre sor destä, әв шәр дыкә peşja әдете kәvn, әв dxazә хүндьна хүә zu xlaskә, къя hәrә nava xәbatkare зыned kyrmança выхәбытә.

Әв гәнд zanә, зыned хәbatkar we du we ben.

КӘСКА KOLXOХЕ

Кәсса kolxoze

Le, le le le!

Mal һызды șәve roze

Torъn, torъn çanel

E, dilbәre съда rъndi,

Le, le, le le!

Нын bәdәwi, нын zi хүәndi

Torъn, torъn çanel

Ty dәrbdarı дыхәvti

Le, le, le le!

Тә һыздың таң gyndi
Торын, торын çane!
Gava ty дьци xəvate
Le, le, le, le!
Qiz, buk həmu du tə ten
Торын, торын çane!

ХӘЦЕ У SJABƏND

(**Зыготына Хәце**)

Gakuvio, stry тәзъно,
Stry wəkə zənda тъно,
Təje cawa səre ejə Sipane Xəlate
Zъ həv qətandjə dəste zyn u mero.

Gakuvio, stry pъсuko,
Tə stry wəkə nəjnyko,
Təe cawa səre ejə Sipane Xəlate
Zъ həv qətandjə dəste zava u buko.

Cjae Sipane Xəlate duman u тъзә
Necirvana təda gyzə-gyzə,
Ke ditjə, ke binajə, necir
Necirvane хүе въкүзә.

Mə lъ Sipane Xəlate səre ejə
Bъra kyl бъ көвә mala хүе селәкә u gejə,
Cawa çынjaze teli Sjabənde тъп
Sər dara dərrje hъstjə.
Cjaje Sipane Xəlate бъ gyə, бъ гъhanə,
Veza мəda qızə-qızə təjr u tijanə,

Rıngina pəz kuvjanə,
Çənjaze teli Sjabənde tən
Iro se ronə majə sər dara dərrje
Bər zangək, zange kəvrana.

Mə lə əjae Sipane Xəlate bəre dare.
Zange cıngri təngə
Nə tava səbe dəde, nə tava evare,
Mala xyəje gaķuvi nəavabə,
Kyştjə teli Sjabənde tən,
Iro se ronə dyl çəğərə tən
Bunə kere xune, hatınə xarə.

SOVXOZA HƏVYRMƏŞDA

Roze bəhəre, təxəmə həvərməş gərm dəbbən.
Gava əm ky çara əwlən cun oṭaxa təxəm, Rıhana
Əso, ma əçebmajı u got.— Ça ylvania, ylvania, lə vıra
təxəm cawa gərm bijə, lə dja tən təhərəki dəne təxəm
gərm dəkə, əw təxəm dəkə paşa xyə. Təmidar got:—
Gərmkən wi çələbi zrəqə: təxəm rię dəbbə.

Cənd qytı bə çergə oṭaxedə dəni bun, ylvania wa-
nada zi ləmp dəni bun, ləmpə təxəm gərm dəkə.

Paše zə wi təxəmi kyrm peşda hatın, əwan hırık u
rəşbun.

Wəxte peşdahatınna kyrma, dare tuta zi vəbubun, bəl-
ge wana gəhiştəbun. Kyrm bə tuta ten xyəjikyrne. Bəlge
məzən nədədan kyrma, cımkı əwana zəf çara dəqənçəlyən
sər havdy u kyrm orta wanada həşk dəbbən.

Təmidar dəgot:— We şunda kyrm bərə-bərə məzən də-
bbən, rənge xyə dəgyherən: spj dəbbən,

Wi caxi kyrma datinъn sér tərəka itəxta səsja. Kyrm
çar çara radъzen, əw zi həjst roza çarəke. Əwana wəxte
razane beçan dъbъn u kbrase xуə dъguhezъn; wəxte ra-
zane sere wana dъwərъmə, əwana sere xуə bъyъnd dъ-
kъn, bəlga naxyn, le wəxte həşjar dъbъn, bъ mədəki rъnd
bəlga dъxyn.




Pej razana çara carara, əwana dъha məzъn dъbъn:
roze 5—6 çara wanara bəlg lazъmъn, we şunda həjst ro-
za disa dъzin, məzъn dъbъn u rənge wana qıck dъbə,
wi caxi lь sér tərəka qəfşə gezia hazъr dъkъn, kyrm zi
həldikъşъn sér wana u qoza (bozoz) cedъkъn; cənd roza
şunda əw gezi bъ qoze spi u qıckva tənə xəmъlandъne.

Pera dъsbъhizə wəxte bərevkъrnę. Qoza bərev dъkъn,
pe maşine zaha dъkъn, bona puc kыrna pýrpýrka.

Өдөр үргүрк нәjen риекъын, әвана wi саxи zь на-
ва qоза дәртен, qоз lь hәv дыръеcъып, ta ze naen қы-
шандыне.

Zь peşda hatына kyrma, hәta bәrәv kyrna qоза,
dыкъынә 60 rozi.

Bona cekъын hәvүртмьш, qозе hышкъыри dыкъыпә avto-
mobilä—dышинын zavoda.



MASI, WӘRDӘK U ҚEZЬК

Masik, wәrdәk u қezък,
Wәxtәki hәrsek бунә șyrik

Sәba érәbәke ىъзи үкъышын
Wәki әwe zь cije үбүүшүн.

Çəvjan hər cıqası kışandınp
 Qə həvəki zi əw nə ləvandınp:
 Ərəbə qət peşda nə cu
 Tye bezi qəj hərjeda cubu,
 Le zъ cъ əv şyxyli cətən bu?
 Bar nınə zéf zi gýran, sývık bu:
 Melə wərdəke bərb həwae fırın bu
 Fýkýra masi bərb ave cujınbu,
 Kəzəke hər cıqası zor da bu
 Həjfsky fıkra we şund majin bu.
 Lъ výra ki həqə, ki gynəkar?
 Bəra we zanýbə, əw ki ky hykymdar.
 Əm. əwqası zanýn ky əv ru
 Ərəbə be hərək lъ wedəre mabu.

DJA MЬN CAWA KYŞTЪN

We roze pirka tъn məlul bu, bъn poze xyəda dъkъr
 rə pъntə-pъnt, xəbər nədəda, çiki nə dəsətərl u dərəq
 məda qə nədəfikbri.

Xuşka tъnə çuk zi hъnə nan hъlda dəste xyə, hъnə
 bibar zi rəşändə sər xar, raza. Əz ranəzam; hivja dja xyə
 mam. Səhət bu dəh, le dja tъn vənagərja.

Mъn pъrsi: — Pirke çan, dja tъn cıra nəhät.

Əwe cáve xyə təmiz kъr u got: — We be, dəlala dýle
 pirke, bərxa tъn raze, raze.

Le xəw nəkətə cáve tъn, əz kətəm nav xiala, tъn
 təqmin dъkъr ky tъstek dja tъn qəwmî bə.

2.

Əm bazare Sofieda dýman. Əw mərkəza hykymata
Bulgjarjanə, padşa we dəre rüdənyst.

Pale zavoda (zyn u mer) hərtəm dəhatın cəm dja
myn, wana dajmə dərəq təstəkida xəbərdəda.

Le roze paşın kəsək nədəhatə male.

Dyh bave zare həvəle myn gərt bun. Ərsawyl u əs-
kər zi hatın mala çinare mə, wana hər kynç-buçaxə male-
nəherin, aqrije kyre wi gərtən u bərən kələ. Dıgətən ky əw
kommunista, komssomoia dəgərən, wana dəsərən, dəkutən.

3.

We şəve əz gələk wəxt mam hivja dja xyə, paşə, ıdi
əz nəzənləm cawa bu, əz çıje xyəda raza bum.

Gava pirka myn dəng lə myn kyr, roe dəha dəzər-
qand. Əz vəçənəqim. Hatın sər həşə xyə u əçəbmaj
mam: dja myn nəhat bu.

Pirka myn got:—Vera çan, ty gərəke həri, pırs—
pırsjara bəki dərəq dja xyəda.

Bə ləz myn ze pırs kyr:—Pirke çan, kyda hərəm?

— Ty gərəke həri cəm xatja xyə, le pera-pera məci
hyndyr, zə durva dina xyə bəde, əwe Jane zare we xyə-
ja kyrən, hərə hyndyr u çyda zera bezə, wəki şəva işə-
vin dja tə nəhatjə mal.

Əz cum.

Mala wanā nezik bu.

Xatja myn lə həwşə bu. Əz bə ləz gəhlıştm we. Ga-
va ky myn dərəq dja xyəda zərə got; əwe rənge xyə avit.

Əwe bə hers got:—Wəj, wan xunxyra mala mə lap-
xyrabkыrən, xuşka mynə tae təmə zibərən.

Paşə, əwe zedə kyr.

— Vera, ty hərə mal, əze ve gave hərəm, pırs-pırgı
şjara bıkkım, le bıdgəm.



Səhəta cara xatja mən hat, wəstja bu. Hatə hyndyr
u dəvəru kətə sər nıvina.

Əwe emanəki şunda wa bə cətən u hedl got:—Daje,
mən Sonja xuşk dit.

— Tə dit, pırka mən pera-pera ze pırs u həwal kığı,

— Bəle, mən dit, kəla Mərkəze danə...

Pırka mən kığı quzin;—Kəla Mərkəzedanə? Ədi hər
təst cu, əw ədi ty çara nae azakırne, əw zə wedəre ədi
nırkarə dəre.

Əwe lə coke xüə dıbxıst u pera zi dıbgıja.

4.

Zə we rosa rəş şunda, əz hər ro dıscumə kəle, mən
dan dja xüəra dıbbyr.

Dja тъп дъхате бър ренчереке лапа ръсук. Ренчера
бъ шише хесенва hatbu гъртъне. Эве гава эз дъдитъм,
хөртъм дъкен;я и дъгот:—

— Vera çan, эз ракъм, эм гърти гъш зи nava зе-
луједанып, le wæxte we be, эме дәрен, эме азабып и ра-
ки ёбура хуә въкъп.

Эве çар-çара дәтсе тъп nav шишара дъкъшанд bal хуә,
тъздыда, radымуса.

Çara паşып bu. Disa эз çем we bum. Dja тъп тә-
лүл u pәrişan bu. Эве we roze rәnge хуә avit bu u мә-
дәкъри bu. Dәste тъп гърт u wәxtәke күгә nava dәst u
paşla хуә, тъз дъда u radымуса, pera зи дъгъваст. Зъ
we јеке, эз zéf bér хуә кәтъм, һындък табу ky эз въ-
гърјама.

Dja тъп got:—Vera, qizka тъп, ty gәrәke pak запъ-
би, ky de bave tә kommunist bunә. Ty зи we мәзъп въ-
би, gәrәke въби kommunist. Kommunizm pala u gyndije-
хәбакар зъ vi hale нәмъг—нәзи we дәрхә.

Мын gote:—Бүккे çan, zéf qәңç, эзе ёсә въвъм ком-
мунист u въ tәra въхәвътъм, qәwate въдъм tә.

5.

Събетъра дъп, гава ky эз бәrb кәле cum, dәrgеване
кәле тънра got:—

— Dja tә върнә çinә дъп.

— Kyda върнә?

Эви въ кән got.—ÇikI baş, çie hesabune.

Събетъра дъп, хәма бәrbanga събе dy зъне хөвәле-
дja тън hatъм mal.

Pirka тъп kәlogri зъ wana ръс кър. Sonja kәleda ni-
нә, hүn gәlo haz çie we түнәңп? .

Wana çaba we nəda.

Pirke disa got:—Əz zanım, zanım, əw kyştynə. Dənge we dəhatə bərine u rənge we lap ze cubu.

Zınke got:— Mə həma hezka gazet xyənd.

— Cə, cə, wə gazet xyənd?

— Ky kəla Mərkəzəda, Sonja Aleksandrovna, xyəxənəqandjə...

Pirke bə hers dəgot:—Əw jək dərəwə, wana Sonja dardakırnə, wan xunxyra Sonja tən zi danə ynda kyrne, lə tən mərume, lə tən bələngaze.

Əz qıncıli bum, də tanga pənçəredə runışt bum, tən sərə xyə danı bu sər təxfə u dəyərjam. Iskə-iska tən bu, tən nədəxast kəs həz gərije tən həbə.

Dja tən dəhatə xıjala tən. Əw disa dəsəkəni bər pənçərə kale. Mən țiye əwe disa dəste tən dəvəvaşt u dəgot:—Gava ky məzən bəbi, gərəke bəbi komunist...

— Bəle, dajke çan, əze əsə bəbəm komunist, əw xəbər nışkeva zə dəve tən dərkət...

Zə sinore sor dər

P A L T O

Dərsdar hatə hyndyr, cu çəm runıştəka paşın səkyni.

Şagırt sər we runıştəke təzə nəvisi bu $2 \times 2 = 4$.

— Əva cə təvajə? dərsdar bə hers gote əwi.

Şagırt got:—Dy çara dydy dökə car.

— Cə? dərsdar xəbəre xyə disa wəkland, ty dərsxaneda paltonvarudnji?

Kıryk tırsja, rənge xyə avit.

- Өз... өз дүсөмьдүм, әви кыгә рұстә-рұст.
- Ту нағырсы?.. тәқ... сијә,... рәқ... дүсөмьди, тәқ... ту нағырсы... бъя палто дәрсханедаrudынji,.. тәқ, әви һы күрк дыхыст.
- Paltone vi гәмари ze үйкен, дәрсдар һыкми сәр шагырте мажін кыр.
- Зъ runьштәка паşын dy һагырт rabun.
- Wana күрк зъ бъя runьштәке dәрхыстын u дәст ре күрьын қы сәрпее wi ze бехын.
- Сәве гәдә гырти bun.
- Wan hardy һагырта пышкеva күрк hыстын u бъя xof сә-ve дәрсдар пыherin.
- Өw...
- Съ әw.., дәрсдар кыгә qazin.
- Mistr, бъя paltone wida ly тиș tynə,...
- Бъя paltone күркда кърас zi tynə bu.

ӘBURKЬRЬNA ZARE PALA LB WƏLATE KAPITALISTADA

Stojanka 8 sali дыгот:—

— Tiana çan, wәrә, wәrә, wәrә өз тә үбүлм җәм ыне. Tiana zi 3-4 sali bu. Өw сәр kәvrәki runьшт bu u дыдыриа.

Tiane got:— Җәм ыне, ыне u rabu сәр pilje xyә.

Hәrdy zary zi рexas bun, sәrqot u tézi, кыrase zi tol-zitoli qыler һы wan bun.

Gava ky әw hыnеки peşda cun, Tiane got:—

— Lena, Lena, өз дысым bal ыне, ty zi naejl, әве qizkәk cage xyәra got. Lenae wi cáxi holk xyәra сedъкър.

Lenae got: Өze bem—u гыhlштә wana.

Hərsek zi qizke pala bun. De u bave wanana zavoda
tuneda dəxəbətin.

Gava ky əwana neziki zavode bun, Tiane əw danə
səkənandıne, əwe zavod nas dəkkyr. Zary bərbə zavode
cun, əw dəbbəzjan.

Əwana cun həwşa lapə məzyn, qərəwyl bər deri sə-
kəni bu, əwi izna zara nəda ky hərən hyndyr.

— Tian, Stojankane got,—Wərə əm hərən bər pən-
çere, wedare əme gazi ıne bıkkın.

Tian kətə peşije:

Stojankane zi bıqatara pəncəre kırə gazi — Xatje,
xatje

Zynekə zırvavık, rəng qicolok, səre xüə pəncərerə dər-
xyst, Tınae disa kırə gazi.

— ıne, ıne, hım zi hesir dıbarand!

Qərəwyl neziki wan bu.

— Də bı çəhmyn, gəli tula.

Əwi got.

Dajka Stojakane zi zorda got:—

— Stojakan, əz qyrba, dəste zara ıqayrə, hərən xəra
bılızın.

Stojakane dəste wana gırt u zi həwşa zavode dərkətən.

Əwana cun, cun u bər diware zavode runıştn. Xen
zi wana zary disa li we həbun.

2.

Havin bu, məha həzirane . Zare pala li bər diwer ru-
nışti bun, sər səl runışt bun.

Cənd zary raza bun, cənd həba zi qalke zəvəsa bə-
rəv dəkkyr, danin dəxarın.

Wi caxi borja zavode le da, səhət 12 bu.

Zary sər hıše xyəda hatın. Rabun pja u cun, cun u bər dəre zavode səkynin.

Pala—zən u mer zə hyndyr dərdikətən, wəxte nan xarçne bu.



— Են, յե, Tiane got u banzda bərbə dja xyə.

— Են, յե, dənge Lena zi hat u cu çəm dja xyə.

Əwana zi sər səla runışlı, boqce xyə cuk vəkərlən u dəst bəxənən xərçnən. Xarna wan zi nan u pəner bu, nan u bibər, pamidor u pıncare majin. Əva bu xərçnə wana hərrozi.

Wəxte nanxarçne kytə bu. De u bave zara vəgərjan. Zaro disa ləx rəx diware zavode bərəvi sər həv bun.

3.

Səhət bu car. Wəxte dərsa kytə bubu. Komək şagırta zə məktəbe bərbə zare pala dəhatlı.

Wi caxi kyrəki kənç bədəw həvəele xyəra got:—Kiril, wərə viali, duri wan çəwrəka hərə, əwə təydarən.

— Rastə, jəki dıne zi zedə kыr, dja myn hərtəm dbe-
bezə, ky əm nəcən bal zare pala, nəcən neziki wana
nəbən, əwə qylerok—pisən.

— Hun myrdarok u pisən, dəngəki mərdanə zə nava
zare runıştı hat.

Əw Xristone 9 salı bu, ky կucada sol təməz dıkkı.

Nava wan hərdy komada şər dəst pe bu. Zare dəw-
lətja bə kəvrava hatın sər zare pala, wana zi disa bə wi-
çurəji çaba zare dəwletja da; kəvər bərəvəkçiyən. Hərdy-
kom zi lə həv qələbin, zare hurxk dıkkırnə qırə—qır, hə-
war u gazlı, je məzən zi bə həvra şər dıkkırnən.

Wi caxi ərsawylək għiżże tħalli wan, jəki tərrki bu, əwi
zare pala da aliki.

Paše zi got:—Də zə wħira bə çəhmi, geli għemara, cę-
ħaqe wə hajə, hun şər bıkkien u pera-pera qamcik da rħi-
ta Xristo. Xristo zə eše kyrə qużin.

— Xalo, xalo, kyrəki dəwlətja dıgot, əwana myrdarın,
ysa ninə, əwana ty mərbyv piċċen, rastə nə?

— Usanə, ysanə, ézize myn, ərsawly çaba wi dıda,
hun għerke zə wana dur ķevxn, cę wə, cę waṇa.

Xristo zi səkkini bu u dıranę xuə lə həv dıħxist.

Beri evare bu. Palə zə zavode dərdxkətən. Zara, cikko
we roze sere wan qəwmni bu zə wanra goti.

Xristo čle kytane, wəki rəş bubu, nışani wana kyr.
Bu qalmə—qala wana.

— Deke dgħot—Əm zə şebəqe həta evare dıħxebi, həġe-
ħela he əw bəs ninə, zare mə zi dıdbi kytane.

— Dekə dıne dıgot—Demək wəki əm palənə, həġe-
ərsawly u zare dəwlətja hajə zare mə bıkkien, əwana mə-
mərbyv həsab naċċien, zare mə zi pera, dıdbi kytane.


— Əva qejdə-qanune burzuaziajə, paləki çahli got.

— Bołe, həvalno, əva hana óbur nıñə, əwi disa got.
Bona zare mə baqçə, çie listyke lazımyň. Zare hykymə-
ta Şewre bəxtijarыn, hər tışte wana zi həjə.

Zare mə zi gərəke noşlani wanabыn, əve jəke zi əm
wi caxi dəkarыn binyn seri, cısaх ky hykymətə zy dəst
kapitalista əm bıgırъn.

— Əm hazıryň bona şerkىryoe, dənge zyn u mere
palədəb hat.

— Əz zi hazırym, təv wə şer bıkym, pesja burzuaz-
zia şer bıkym, əw zi dənge Xristoe 9 salı bu.



ЈƏKE GYLANE

Dərabыn, rabыn, rabыn,
Əjda jəke gylane;
Əjde bıkym, əm həvra,
Əjda pala u gyndla.

Çəm mə əjdə azajə
Lə dərva bə dəw u dozə.
Əjde dəkən bə azajı,
Əjde dəkən bə xuna sor.

Çan jəke gylane,
Əjda xəbatcie dəne,
Əm bə tə hazır u şanə
Ky dəne bəkən ja həmjənə.

Də rabyn, rabyn rabyn,
Əjda jəke gylane,
Əjde bəkən bə həvra,
Əjda pala u gyndja.

BAVE MƏN ŞTREJKBREXER NİNƏ

— Conson dəgot:—Ty dərəwa dəkl, bave mən ştrejkbrexer *) ninə. Əwi got u bñ kylmava gəhişt zare peşbəri xüə.

— Çarəke zi həla bezə, əze tə hur-huri bəkəm.

Zə çéve Conson hesbər dəhatın xare, əwi peşja cənd həba şər dəkər.

Zare rəx wi kənjan.

— Bave tə xajnə, ştrejkbrexerə, wána bə həvra dəgot. Həla ty zə wi bərpərsə, səbe cıka we hərə sər xəbəte, Jane na?

— Hun həmu zi lepa dəkən, dərəwə, şəra dəvezən bave mən...

*) Ştrejkbrexer—əw marvən, ieko peşbəri şaxylıňstıne şər dəkən, dəgrən; şuna mərəvne şaxylıňsti dəxəvətən.

Hesbra nədəhişt Çonson xəbəre xüə kytə bəkkıra.

Zə herse, zə cere wana əwl xüə dəxar, dəzerja.

Əw disa bə kylama rahiştə zara əwyl u kylmək zəqm
le da. Le zare çəm wi dəha qəwət bun, əwana zi ghiş-
tyne u bə kylma əw lap məst kırın. Dyle Çonson davit,
həqə wan cə həjə, əw be səbəb cera bədən bave wi, də-
bezən ştrejkbrexerə.

Çonson rabu şpia u net dani, wəki zu bəghizə male.
Zə bave xüə pırs-pırsjara bəkə, cıka gotına həvale wi
cıqa rastə. Oh, əgər dərəw dərkət...



Çonson poze xüəji hərmiş bə կynçke xüə təməz kyr u
bə ləz cu mal.

Əwi dyle xüəda dəgot:—Bave mən ty çara pıkarə bə-
bə ştrejkbrexer. Bave mən həma peşja mərъve ysa dəkkyr
sər, ma əw bəkəvə nava wana, ştrejkbrexera... Na, əw
jək ty çara nabə.

Bə təqmina Çonson əgər pala şxyl həştə zi, gotl
bave wi nəcija sər xəbate.

— Ná, əw jək nabə, Çonson disa bə xüə, bə xüə
dəgot u dyl dəda xüə.

Zare pale şıxyl hıştı qrar kırıň, ky zared ştrejkbrexera zı nava xyə dərxyn.

Əgər bave Çonson zı tıştəki ysa kırba, O... Çonson ıdi cıra bu, ıdi dıkar bu nava həyal hograda mərd-mərdanə ıçsja, bıbhata.

Əwi zı durva pırs kır:—Bave myn malə?

— Ke ty ysa kırji, dja Çonson dəste kyr gыrt u ıytıbərbə dəstşoe.

Çonson zı dəste we dərkət.

Əwi hykmi sər de dıkkır.—Əz dıxyuzym çıje bave xyə bızzanbım, ıane, ıedərejə... zu bezə... Həma we lızə dəre male vəbu u bave Çonson hatə hyndyr.

Bave wi jəki gırı tərrıki bu, bılynd u xyə zı wəstjajı.

Çonson zı besəbrie bave pırs kır—Bavo,ça bezə, sıbe ty həri sər xəbate?

Bave wi le nıxheri u kəsərək kur kışand.

— Bəle Əze hərəm...

Çonson nive xəbəreda səkəni, cəvə wi zı həv qəlşin, eleve wi nədəbətən sər həv. Əwi kylme xyə hazır kır bun, səkəni bu peşja bave xyə, nıkar bu tıştək bıgota, zı herse dıllərzi.

Wəki ysanə, həvale wi rast dıgotın, bave wi ştrejkbrexerə, cı şərm, cı sosrəti...

— Bavo, ty ştrejkbrexeri... ty... Çonson xəbəre xyə kytı nəkər, hesər əw dıxənpəqandıın, zı herse xyə dıxar, əwi dəste xyə həzand u be çabdajına bave, cıka we zera cı bıgota, şunda zıvıri u zı male dərkət.


Çonson zıf bər xyə dıkət. Nıha we həvale xyəra cı bıgota..

Dərkət sere kuce u rast cu, xyə zı nızan bu kuda dıcə. Gəhişt bəsta neziki male u cu nava xice kəvrada runışt, kətə nava mytalı.

Нъха we съ въкъра. Нъха ъди we cawa bave хуе въдита,
сёве wi вънеря. Эви зёф bave хуе bawer дъкър, le пъха...
le пъха...

Çonson net dani, wəki ъди венегер€ male.

Эви дъгот:—Съ дъвб€, бера въвб€, ъди эз пасът mal;
çем bave шtrejkbrexer u s€r wan neta zi w€xt€ki ѕunda
h€ma çie хуеда raza.



Wi halid€ bave əw dit. Эви Çonson razajи zi ani mal,
кър€ nava ci пъвина.

W€xte ky Çonson hьşjar bu, хуе nava ci пъвина хуе-
da dit.

— Le kane çie aza, əw дъфкъри, cawan€, əw cawa-
hatje въра.

У пъшкев€ h€r тъст hат€ bire. Шerm u ёjba dyh əw
дъha ešandъn, zъ we eše zi дъha kina wi rabu.

— Nab€, əw пъкар€ mala шtrejkbrexerda rab€-runi.

Çonson zə çie xyə qyloz bu, rəbu, wəki ky vyləvə: zə male durkəvə. U pışkeva zi çie xyəda səkən. Bave wi peşje səkən bu u bə dəlali le dəneri.

— Çoni, əwi bə dyləklı şırın got, ty dəkari dyle xyəda xyəj bəki.

Çonson bə səre xyə pışan kyr, bəle.

— Də wəki ysanə gyhdari bəkə. Lawo, rastə əz dəcəm, sər xəbate, le bə netək dəne əz dəcəm. Əz ştrejk-breker nıñım, tıfaqa mə pala kyrjə sər tıñ, wəki əz hərəm wedəre. Əz dəcəm wedəre bona pala bəzvırıñım.

Əz wana şirət dəkəm, wəki xəbate bəhələn, nəen sər xəbate, şəxyl nəkən u mə bənərən bəbən tıfaq.

Çonson gyhdari dəkər, zə gyhe xyə bawer nədəkər.

— Demək awa, pıha dəbini ky bave tə alcax u euk nıñə, ştrejkbreker nıñə, cawa ky ty dyləkri. Mıñra zəf cətən bu, gava ky tə əz həq u nəhəq kyrjəm ştrejkare-xer, ty gərəke həz tıştı həbi, paše şəxyle xyə dəst pe bəki. Sər ve nete zi tıñ xyəst dyle xyə tərra vəkəra, wəki ty bave xyə dəhə rənd zanbi, təne cəko tıñ təra got, ty mərəvara nəbezi.

Çonson bəxtijar u mərd bu u həlbət cəko bave zera got bu, əwi we kəsira nəgota, wira əw jək cətən bu, lazıñ bu xəlqe bəzan buja, ky bave wi ştrejbrexer nıñə, le disa nədəbu, hər tışt gərəke dəzli u sərgürti buja, cəka həla we cə bəbja. U rastije zi əw vəşartən wira zəf ca-tıñ bu.

Zary dəşk zə Çonson dur kətən, ze xəjdin, cawa ky kyre ştrejkarexera. Çonson zi wanda nədəkət. Əw zi bə təne kaw-kybar xyəra dəcə dəhat.

Əwi səbr dəkər, we hivje bu, ky rəsti we rozəke éjañ bəbə.

Zéf nekşənd, tıfaqe gylje xye ani seri, galə həmu
zəxəbate vəgərandən, bave Çonson zi zəxəbate vəgərja.
Çonson nava həvəle xye da ьdi sərfənjaz bu. Zare həvəle
wi ze şərm dökərən. Le əw zə wana nə dökəjdı. Rastie
zi həvəle wi gynəkar nin bun, əwana həz pırsa tynə bun,
cıkko tıfaqe kır bu. Bə we zartja xye wana fəmnəkər bu.

INTERNASİONAL

Rabın émre ke bə pəfərije,
Ki qulə, bəndəst u tézl;
Dəha dyle mə dəşəwətə
Dəha dəsən əm bər bə şer.

Əve dənlə kəvn əme həşinən
Həttə bənl i paşə
Əme dənja xye təzə sekən,
Çije le tynnə nə qul, pəeçəz.

Əva ja şəre məj i paşən
Şəre kytabune,
Internasional
We dəne xylaz kə.

Ty kəs nadə mə fırəqətijə
Nə égite din, nə padşa,
Cərək əm fırəqətja xye
Əm bə xye dəst binən.

Ky əm nire styje xye zu hur kən
U əm xyejlə xye vəgərinən,
Caküca lexən, qəwata xye bədən
Həttə həsəni gərmə.

Əva jə şere məjî paşın,
Şəre kytabune,
Internasional
We dñe xylaz kə.

Hər əm galə u bəndəst
Əmrəki mə nədəstdaji həjə,
Bezən, xyəli ja məjə, mə
Dəwləti, myftəxyr ynda bən.

U kənge bobəliska məzyn rəbə
Kucke ter ynda bəbən
Disa ərd u əzman
Je mənən, we məra bəmīnə.

Əva jə şere məjî paşın,
Şəre kytabune
Internasional
We dñe xylaz kə.

PIONER LB ZOZANA

Bə əşq u dyl, məşq u qejdə
Ordija wan cu Ələgəze,
Dora kanja, nava merga
Cadır u kon ledan ləz.

Zb gərma dəşte cunə zozan,
Qiz u zare pionere hur,
Vədxyn ave bələkijan
Rəhət dəbən bə qejdə—qanun.

Əmre wə təv məllətijə;
Ordija wə zb həzar məllət,

Fýkr u mərəm həmu jəkə,
Bona xatre sosializmejə.



Qəwata wə pər granə,
Şəre sənfe hun pak zaçın,
Qəwata xyə təv bərəvkin,
Çara ғaşın əme lexün.

Hıldın kulak cəwa sny
Jaşa əmre təvmylləti,
Dəmrən—kulak, şex u kəşis
Radın zare bə ylm u xwendì.

Həmu həvra jək mərəmən,
Bə ylm u neta kommunizme,
Bə qəwata wə zare pioner
Ava dbə wəlata Şewre.



HOROVEL

Sere kotane həzə,
Byne kotane həzə,
Bıra qəwate ylvania
Gameşə del gəvəzə.
Horovel, ho...

Sere kotane cıvə,
Byne kotane cıvə,
Myne ze cıni gopal u şıvə.
Horovel, ho...

Sere kotane bijə,
Byne kotane bijə,
Le dıcerən bərx u mijə,
Horovel, ho...

Sere kotane gəşə,
Byne kotane gəşə,
Bıra qəwate ylvania gae kələşə
Horovel, ho...

DÉWIDEOZ

Xale Démidoz kare xyə kyr hərə bazer. Démidoz gotə xale. — Ty məcə sər xəbate, əze hərəm: kyr u nəkərxale gyra wi nəkər.

Xale wi cu bazer.

Əw cu bazare, həma we dəmə tərəvək peşja wi rəbu, got:—

— Ty rençbərije nak!

Əwi zi got:—Cıra na.

Mərəvə nənas wi caxl zera got, — Qəwl-qrarəki tənəhəjə, hərge ty razlıj, kərəm kə wərə çəm tən bəxəbətə, hərge na, əw zi ty zanı.

Got:—Qəwle tə ciyə?

Got:—Qıbrare tən əwə, ki pozman bəbə, əm gərəke wəkə' xəbata penç sala wi չərm bəkən, jan tye həqə xəbata penç sala bədi tən, jan zi əze bədəm tə.

Əwi zi got:—Bəra golınna təbə, əz razimə.

2.

Xale Démidoz əwi merki ani hatə mala xyə. Sıbe çotə xyə dəredə, tézja xyə da! peşje, got:—Kıdəre tézja tən səkəni, ty zi wedərə rakə.

Got:—Zəf rınd. Tézi kətə peşje, əw cun cole.

Tézi zi cu, cu u sər sələki səkəni. Tézi sər səl səkəni, əwi zi ranəkər, çot ani mal.

Malxye male got,—Cawanə, ty pozmani?

Əwi zi got:—Bəle.

Got:—Wəki ty pozmani, gərəke həqə xəbata xyə penç sala bədi tən.

Pəj we jəke xale Démidoz vəgərja mal. Hər təst got. Démidoz hər təst bəhist u mala wanda cı həbu, tynə bu danə aqə xale Démidoz.

Déwidoz zi rabu, got:—Qize mala tъn xъrab bujo, qəzja sere xale tъn qəwmى. Qize kare tъn bъkә, əz hә-rъm hәjfa xale xyə bъstинъ.

3.

Déwidoz rabu cu.

Sъbe zu lъ suke bu. Mәrъvәk hatә peşje, got:—Ty nabi xylam?

Əwi zi got:—Əze bъbъm xylam.

Dina xyə daje, go—Je sere xale tъn kъrjә, hәma əvә.

Əwi disa qəwl qrare xyə Déwidozra got. Əwána pəv-ketüп u cunə male.

Sъbe çote xyə gъreda, disa tézja xyə da peşje, got:—Kl dәre tézja tъn sәkъni, ty zi çot bъkә.

Tézi peşje cu, cu sәr sәlәki sәkъni.

Got:—Çapъm, tézi u sәr kәvъr, tәrъv vedәre çot dъkә. Hъnәki fъkъri. Wedәre gazi tézije kъr, got:—Tézi u sәr kәvъr bъsәkъnә, lexbst tézi gөvәr kъr, tézi kyşt. Cu sәr érde xam çot kъr.

Hәma wan caxa qiza malxye male nan ani. Got:—Bave tъn gotjә, ty nan kәri nәki, toe sәr qatъx zi nәş-keni.

Déwidoz fъkъri. Gote, go, pak. Ty bъsәkъnә əze nan bъxum, əz nә nan kәr dъkъm, nә zi toe qatъx bъsәkъnъm.

Ani hat, nan orteda nәqәw (zekъr) kъr, qәlaxe wi hъst, ja qatъx zi bъne կup şkenand u dәst bъ xагъна nan u qatъx kъr, toe qatъx nәşkәnand.

Qizъk por u pozman vәgәrand.

Evare hate male. Aqae wi mәdәkъri bu. Déwidoz gotә aqе:—Aqa ty съra ysa mәdәkъrl? Əwi zi go:—Déwidoz,

бөлө зь тәра бе, тә съра ха-ха кыр, тәзи зи күшт, күп зи
шкенанд.

— Е, go, ақа дүбә ty pozmani. Got:—Déwidoz çan,
ез pozman нәбумә, le hәjfa тәзие у қүп, тә съра ха кыр.
Sәкъын hәта сәндәки.

Aqe gotә, Déwidoz. Got Déwidoz!
Got:—Bәle.

Got:—Déwidoz çan, ty hәrә ga avdә. Gote, go: Wәх-
те avdane gәrә ga şemikera dәrnәkәнүп, lьnge wana şы
пәвүп, ysa zi sәr kanje ter ave vәхүп.

Déwldoz fькъри. Lьnge wana şы пәвүп, sәre wana зь
şemikera dәrnәkәнүп. Sәr kanje zi ave ter bъхүп. Ani
hat, kerек гыртә хүә, sәre hәrdy gaa zi ze кыр. Sәre wa-
na kylәkera dәrxyst, bъr cu sәr ave, sәre wana кырә nav
ave u кырә qyrut—ha qyrut.

Eh, gae, sәri zekъri we сь ave vәхүп.

Lézәki sәкъп, cu oda aqe.

Got:—Déwidoz, тә ga avda.

Got:—Мын әwqa avda, mirata qә av пәхагып, wәrь-
minә, sәr ave sәкъниңе.

Aqa hatә tәwle. Got:—Déwidoz, bәla тә be, тә съра ha
kyr. Déwidoz got:—Bәla тә be, тә got ga nәderira dәr-
xә, nә зи lьnge wana şы bә, bъbә sәr kanje bәra ave zi
ter vәхүп.

Мын, зи lomä ysa кыр, sәre wana zekъr, bъrә sәr
kanje, кыр u пәкър av пәхагып. Got:—Aqa дүбә ty poz-
mani.

— Na, got. Déwtdoz çan, ез нә pozmanып, le
hәjfa ge.

Cәndәk kәtә we orteda.

Aqe roke zi got:—Déwidoz çan.

Cot:—Bәle, aqa.

Got:—Hərə həspe avda, təky həsp avda, ty çəh bədi həspe.

Gote:—Tə ky çəh dae, pe dəve we məde, gərə yse ter bəxyə, zək təzli bəbə.

Déwidoz zi ķerək zəke həspe xəst, həsp mərəxli, kətə ərde. Bə kylama zəke we zi təzi çəh kyr.

Aqa hat, got:—Déwidoz tə cıma ha kyr, nə həsp həjfi bu.

— Eh, got—Mala tə xırabba, ty be aqyl buji, ho eż be aqyl nibum. Tə got:—Həsp bəra çəh pe dəve xye nəxuə, mən zi zəke we dərand, təzi çəh kyr.

Roke zi malxye male Déwidozra got:

— Déwidoz çan, məqati deri bə, pışta xye bədi deri u məqatije male bəki həta əm hərən dəwate u vədərən.

Déwidoz zi dəbezə:—Əz bəni, ķerəmkyn, hərən, əze məqat bəm.

Zə we şunda məlxye male bə zəna xye rə təvajı dəcən dəwate, male zi dəsperənə wi.

Gənd səhət dərbaz dəbən, Déwidoze tə dəfəkçigə ky zə xye rə ke bəbinə u pişkeva dəri zə qyrqyrə dexə, dədə pışta xye u dəcə dəwate, səje gynd zi wi dəhəsən u həta dəwate dədənə pəj, le Déwidoz deri dəbə u tıñə xye zə wana xyej dəkə.

Gava ky malaye male ve jəke dəbinə, bə hers dəbezə:—Déwidoz, aħħi tə mal hiyja ke hişt, ty cıra hati?

Déwidoz zi dəbezə:Oçax kore, oçax kor, təgot, ky məqati deri bəm, mən zi dəri bə xye rə anjə, ida cı dəxyezi; əgər poşmani, əw zi çyda.

Malxye male disa bər dyle Déwidozda te u zə dəwate radəbən dəcən mal, Əw ky we gave mal təmam talkırbu, təşt nəma bu.

Car—pençək kətən orteda. Malxye male rozəke gotə zınpa xüə. Got:—Əm cə həsabi bəkən, ky pesira xüə zə Dəwidoz xylaz bəkən. Əwana hər ro bə həv dışewyrin u aqrlje hatın sər aqyləki.

Wəde xəbata Dəwidoz həta hatın ləgləge bu. Wəxte hatın ləgləge zi nibu.

Wi caxi dəwləti gotə zıne:—Əze tə bəkəm ləglək, əze bəzəm Dəwidoz, əz qyrba wəde tə təmam bujə, ləgləg hatjə, dıkarlı həri mal.


Ysa zi kırın.

Əwi zınpa xüə bır nava meşə, səre darəke da runıştıne u paše zi əw u Dəwidoz cun naya meşə bona dara, necire.

Gava ky əwana neziki dara bur, həw pıherin dəngək te, dəngəki minani dənge ləgləge.

Dəwidoz gava ky əva jəka bıhlis, rahiştə țıvınege, kırk sər tərəwyledə agyr bıkə. Əwi got:—Əva cə wəxte ləgləgejə. Həma we dəme zi dəwləti țıvıng zə dəst wi gırt. Ze rəçakır wəki həqe xüə dybarə bıstıne, tək lə zınpa wl nəxə u wana hesa bıhələ.

Dəwidoz zi əw jək baxşande. Həqe xüə dybarə stənd, həjfa xale xüə stənd u bə əşq vəgərja mala xüə.



SƏRƏCƏM

		Ru.
Səlam	L. Kaganovic	5
Həvaləd həv	Je. Carents	6
Dərbdarın	7
Evara kolxoze	Ə. Övdal	9
Çəmилə zə məktəbe şunda nəma	S. Davtjan	10
Didara Çəzo	S. Norjan	12
Havin	16
Neeirvane dərəwin	H. Tumanjan. tərc. Əsərəme Çəlil	17
Əm zi dəxşunınl	Ətəre Şəro	18
Qylıng	Pakrovski	19
Zəvje kolxoze mə	S. Gasparjan	24
Bistuşəş kommunar	24
Kyre tən	Əsərəme Çəlil	26
Zəvja xyəndəlxanije	Əmine Övdal	27
Karək	H. Tumanjan. Tərc. Əsərəme Çəlil	31
Paiz	33
Oktjabr	34
Mala təzə	35
Nəşşərxana mə	Ətəre Şəro	37
Əçaje batrak təngasi—fıreqəti	38
Kərəm kətə sər xəbate	39
Şəvəke nava məşəda	S. Zorjan—gyastan	41
Muristang u məş Tərc. Wəzire Nadır	46
Sərhatja eşvike—ja çəməste, zə gotına Kazo	47
Kis	50
Əli bəg u şex Colo—nəvisara Sisjan, gotına Çəlile Rəşo	53
Gyr	H. Tumanjan	55
Hırc u şer	Krilov—tərc. Wəzire Nadır	65

9-e қануне	· · ·	Maksim Gorki	· · ·	66
Ruvi	· · ·	Əmine Əvdal	· · ·	68
Bəre u nıha	· · ·	· · ·	· · ·	70
Borja mə	· · ·	Ətare Şəro	· · ·	71
Vladimir Iljic Lenin	· · ·	· · ·	· · ·	72
Vladimir Iljic cawa hin dəbvi	· · ·	· · ·	· · ·	75
Lenin cawa hesa dəbvi	· · ·	· · ·	· · ·	77
Lenin neçirvan	· · ·	· · ·	· · ·	79
Lenin şaxmatist	· · ·	· · ·	· · ·	79
Rast hatın	· · ·	· · ·	· · ·	79
Pioner	· · ·	· · ·	· · ·	82
Əskəre sor	· · ·	Hysejn Sadiqov	· · ·	87
Rəwan	· · ·	Çəsime Cəlil	· · ·	88
Cawa fırım	· · ·	· · ·	· · ·	89
Çek	· · ·	· · ·	· · ·	91
Bıhar	· · ·	· · ·	· · ·	98
Traktor u şofer	· · ·	Ahməde Mirazi	· · ·	99
Golşka əm rınd bədən xüejkəyne	· · ·	· · ·	· · ·	100
Həçħəçk	· · ·	Əmine Əvdal	· · ·	101
Dajk	· · ·	H. Tumanjan	· · ·	103
Şkjate püşike	· · ·	H. Tumanjan Tərc. Çəsime Cəlil	· · ·	104
Zozan	· · ·	· · ·	· · ·	105
Kəçəyka kolxoze	· · ·	Həso Şamilov	· · ·	108
Xəçə u Sjabənd.	· · zə gotına Gogee Usıv	· · ·	· · ·	109
Sovxoza həvərməşda	· · ·	· · ·	· · ·	110
Masi, wərdək u ķezək	· · ·	Krilov. tərc. Wəzire Nadır	· · ·	112
Dja mən cawa kyıştn	· · ·	· · ·	· · ·	113
Palto	· · ·	· · ·	· · ·	117
Əburkəyňna zare pala lı wəlate kapitalistada	· · ·	· · ·	· · ·	118
Jəke gylane	· · ·	· · ·	· · ·	122
Bave mən ştrejkbrexer nıñə	· · ·	· · ·	· · ·	123
Internasional	· · ·	· · ·	· · ·	128
Pioner lı zozana	· · ·	Nuri	· · ·	129
Horovel (ja çymaşte)	· · ·	· · ·	· · ·	131
Dewidoz (zə gotına Baso)	· · ·	· · ·	· · ·	132
Şərəçəm	· · ·	· · ·	· · ·	137

375

Вага 1 м. 50 к.

Ру 50 к.



ՔՐԵԲԵՆ ԼԵԶՎԻ ԳԱՍՏԳԻՐԸ

Եղբարդ քառորդի համար

Կազմեց Հ. ՋՆԴԻ

Դեմքրատ 8երեվան 1925

Учебник курдского языка

Для III класса

Составил Г. ДЖНДИ

Газ ССРА Эривань 1925